



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS

TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI (HL)

BAMMBIRI LA VHUVHILI (P2)

2018

MEMORANDAMU

MARAGA: 80

Memorandamu uyu u na masiatari a 48.

TSIVHUDZO KHA VHATHTOLI/VHAMAKI

- Memorandamu uyu i tou vha tsumbandila fhedzi ya u thusa vhatoli/vhamaki.
- Memorandamu u tea u thoma wa dzulelwa dzulo nga vhothe vha kwameaho khathihi na phanele ya u linga musi u thtola/maka hu sa athu u thoma.
- Phindulo dza vhalingiwa dzi tea u eliwa nga u angaredza zwi tshi tevhedza vhukoni/ndeme yazwo.

MAGA A U THTOLA/MAKA

- Arali mulingiwa o fhindula mbudziso dzi fhiraho tshivhalo tsho tiwaho, kha vha make/thole fhedzi phindulo ya u thoma. (**Mulingiwa ha tei u fhindula mbudziso ndapfu na mbudziso pfufhi u bva kha lushaka luthihi lwa bugu/linwalwa.**)
- Arali mulingiwa o fhindula mbudziso dzothe nna u bva kha KHETHEKANYO YA A, (vhurendi ho randelwaho), kha vha make/thole phindulo mbili fhedzi dza u thoma.
- Arali mulingiwa o fhindula mbudziso ndapfu mbili kana mbudziso pfufhi mbili kha KHETHEKANYO dza B na C, kha vha make/thole ya u thoma vha litshe ya vhuvhili. Arali mulingiwa o fhindula mbudziso dzothe nna, kha vha make/thole phindulo ya u thoma kha KHETHEKANYO inwe na inwe, tenda a vha o fhindula mbudziso nthihi pfufhi na nthihi ndapfu.
- Arali mulingiwa a nga fhindula phindulo mbili hune ya u thoma ya vha yo khakhea ngeno ya vhuvhili i yone, kha vha make ya u thoma vha litshe ya vhuvhili.
- Arali phindulo dzi songo nomboriwa nga ngona, kha vha make/thole vha tshi tevhedza memorandamu.
- Arali vhukhakhi ha mupeletho vhu tshi nga khakhisa thhalutshedzo, kha vha zwi make sa vhukhakhi. Arali zwi sa khakhisi thhalutshedzo, kha vha make sa zwone.
- ***Mbudziso ndapfu/dza maanea:***
Arali maanea/phindulo ndapfu ya nga vha pfufhi kha tshivhalo tsha maipfi tsho tiwaho, vha songo ^{ne}a ndathiso, ngauri o no di dzula o ^{di}hatathula ene mu^{ne}. Arali phindulo ya lapfesa u fhirisa mpimo, kha vha sedzuluse/thole nga ho teaho nyimele nahone vha songe mutumba na vhatoli vhahulwane. **Kha vha shumise rubriki dza u linga dzi re kha Aphendikisi ya A na ya B u thtola maanea a vhalingiwa.**
- ***Mbudziso pfufhi:***
Arali mulingiwa a songo shumisa zwithdevhe musi o humbelwa uri a khouthe, vha songo ^{ne}a ndathiso.
- Kha **mbudziso dzo vuleaho (open-ended questions)**, hu songo avhelwa maraga kha EE/HAI, kana kha NDI A TENDA/A THI TENDI. Thikhedzo/Khwatthisedzo/thhalutshedzo kha zwi vhe zwone zwi dzhielwaho nzhele kana zwi avhelwaho maraga.
- Hu songo avhelwa maraga kha NDI NGOHO/A SI ZWONE kana NDI MBUNO/KUHUMBULELE KWAWE. Thikhedzo/Khwatthisedzo/thhalutshedzo kha zwi vhe zwone zwi dzhielwaho nzhele kana zwi avhelwaho maraga.

KHETHEKANYO YA A: VHURENDI HO RANDELWAHO

MBUDZISO YA 1: VHURENDI – MBUDZISO NDAPFU

KHA VHA DZHIELE NZHELE: Vha shumise adendamu iyi khathihi na rubriki i re mafhedziseloni.

Maraga dzi avhelwe nga ndila yone:

- Maraga dza 7 ndi dza mbuno.
- Maraga dza 3 ndi dza luambo. Dzone dzi avhelwe nga ndila hei:
 - Maraga 3 arali mbuno dzi 6–7
 - Maraga 2 arali mbuno dzi 4–5
 - Maraga 1 arali mbuno dzi 0–3

MUVHILI WANGA KHA UDZIVHELWE – MR N̄evhutālu

- Izwi hu tou vha mutheo wa u t̄ola/maka mbudziso iyi. Zwi tevhelaho kha zwi shumiswe sa tsumbandila/maga a u thusedza musi vha tshi t̄ola/maka mbudziso iyi. Fhedzi-ha,kha vha tendele phindulo dzo fhambanaho, dza vhusiki nahone dzi tanaho kuhumbulele na kusengulusele kwa vhudzivha.
- Vhalingiwa vha nga n̄ekedza tsumbo/vhupfiwa/mbuno dzo angalalaho vhukuma musi vha tshi tikedza makumedzwa/vhuimo/kuvhonele kwavho.
- Kha vha shumise rubriki i re mafhedziseloni musi vha tshi t̄ola/maka mbudziso iyi

Marangaphanda

Mitaladzi/Vese yo vhumbwaho nga maipfi, ndi ine murendi a i shumisa a tshi itela u bvisela vhudipfi vhune a vha naho khagala. Nga mitaladzi/vese murendi u bvisa vhupfiwa hawe ha u pfa vhutungu/dinwa/sinyuswa nga zwiito zwa lino shango zwine zwa huvhadza/tahadza mivhili ya vhathu. Murendi u shumisa mitaladzi/vese u bveledza vhudipfi hawe kha tshirendo itshi. Vhudipfi ndi vhupfa/vhupfiwa vhune murendi a vha naho, vhune a dovha hafhu a tama u vhu pfukisela kha vhavhali.

Mbuno

- Kha mutualadzi/vese ya 1 na ya 2, murendi u khou sumbedza u dinwa/sinyuswa nga zwiito zwa lino shango zwine zwa khakhisa vhunzhi ha vhathu.
- Kha mutualadzi/vese ya 3, murendi u sumbedza u sinyuswa nga zwiito izwi zwine zwa lingedza u dzinginyisa muvhli wawe lune wa vho tea u tou lwa nazwo vhukuma.
- Kha mutualadzi/vese ya 4, murendi u dinwa nga limuya line la lingedza u mu kumba naho a tshi khou vhilaedzwa/lidzwa nga zwiito izwi.
- Kha mutualadzi/vese ya 5, murendi u dinwa ngauri vhutshilo hawe ho dalelwa nga zwiito zwivhi.

- Kha mutualadzi/vese ya 6, murendi u sumbedza u dinalea ngauri muvhili wawe u mbo \ddot{d} i dzhenelwa nga malwadze/zwiito zwo vhifhaho.
- Kha mutualadzi/vese ya 7, murendi u sumbedza uri muvhili wawe u mbo \ddot{d} i \ddot{d} alelwa nga zwiito zwivhi zwi sa \ddot{t} anganedzeiho nga vhathu.
- Kha mutualadzi/vese ya 8, murendi u holedza muvhili wawe uri a u tsha vha kwawo/wavhudzi.
- Kha mutualadzi/vese ya 9, murendi u sumbedza uri zwi re kha muvhili wawe ndi zwi isaho lufuni/khakhathini.
- Kha mitaladzi/vese dza 11, 12, 13, 14 na 15, murendi u \ddot{t} ahisa khumbelo ya u \ddot{t} oda thuso khulwane ine ya nga ita uri a kunde vhuvhi/zwivhulahi/zwiito zwivhi zwa vhuno vhutshilo, a tshi itela uri zwi sa kone u mu kwama/dzheni/kunda. Murendi u khou tama u vha na muvhili u si wa u tambudzwa/tambelwa nga zwiito zwi sa fheli.
- Kha mutualadzi/vese ya 14, murendi u sinyuswa nga u sa dzula fhasi ha mudziazwitshele ane tshawe ha vha u tshimbidza mafhungo.
- Kha mutualadzi/vese ya 16, murendi u sumbedza u dinwa nga zwiito zwo \ddot{d} adzaho shango zwine vhai \ddot{w} e vhathu vha tou zwi ita nga khole vha tshi itela \ddot{u} fasha/vhaisa/kunga vhai \ddot{w} e.
- Kha mutualadzi/vese ya 17 na ya 18, murendi u kaidza/sinyutshela muvhili wawe uri u songo takadzwa/kungea nga zwiito zwa \ddot{l} ino shango.
- Kha mutualadzi/vese ya 19 na ya 20, murendi u sumbedza u dinwa nga zwiito zwivhi zwine zwa vhulaha zwo \ddot{d} adzaho heli shango.
- Kha mitaladzi/vese dza 21, 22, 23, 24 na ya 25, murendi u dovha hafhu a vhudza muvhili uri kha u \ddot{d} ibvise/ \ddot{d} ivhavhalele/ \ddot{d} idzumbe kha zwiito zwivhi uri u pile lufu lu \ddot{d} iswaho ngazwo.

Magumo

Murendi o kona u shumisa mitaladzi/vese u sumbedza vhu \ddot{d} ipfi hawe ha u pfa vhutungu/dinwa/sinyuswa nga zwiito zwivhi zwa vhuno vhutshilo. U \ddot{t} tungufhadzwa/dinalea/sinyuwa/gungula hawe u zwi sumbedza u bva kha mutualadzi/vese ya 1 u swika kha ya 25.

[10]

MBUDZISO YA 2: VHURENDI – MBUDZISO PFUFHI**NELSON MANDELA – LR Ndlovu**

- 2.1 Murendi u ^{to}_{da} u sumbedza u pfa vhutungu ha mufumakadzi o ^{dih}walaho musi a tshi ^{to}_{dou} beba – ndi musi tshifhinga tsha u bebiwa ha Vho-Mandela tsho swika.√√ (2)
- 2.2 Ndeme ya ipfi 'mbokoti' li sumbedza uri Vho-Nelson Mandela ndi muhali/ murangaphanda a sa faedzwi/vhambedzwi/muhulusa/munnanna.√√ (2)
- 2.3 Muhumbulo muhulwane ndi wa uri Vho-Nelson Mandela vho farwa nga ^{ndila} i vhavhaho/mmbi nga muvhuso u bva vhutukuni u swikela vha tshi hula.√√ (2)
- 2.4 Ndi vhu^dipfi ha u pfa vhutungu.√ Ngauri i buletshedza ^{ndila} i vhavhaho ye Vho-Mandela vha aluswa ngayo.√ [Kana zwiⁿwe-vho zwi pfalaho.] (2)
- 2.5 Ee, kuhumbulele/kuvhonele kwa murendi ndi a ima nakwo, ngauri muvhuso wa Afrika Tshipembe wo tambudza Vho-Mandela vha tshi tambulela mbofholowo ya vhatshu vhatshu.

KANA

Hai, kuhumbulele/kuvhonele kwa murendi uyu a thi imi nakwo, ngauri Vho-Mandela vho lwela mbofholowo ya tshaka dzo^the hu tshi katelwa na vhatshena vha ^lino shango.

[Kana zwiⁿwe-vho zwi pfalaho.]√√ (2)
[10]

MBUDZISO YA 3: VHURENDI – MBUDZISO PFUFHI**DZUVHA LA LUNAKO – WMR Sigwaghulimu**

- 3.1 Ndi lunako lwa mufunwa wawe.√ U khou khoda mufunwa wawe uri lunako lwawe ndi luhulu vhukuma/o nakesa.√ (2)
- 3.2 Ipfi 'tshipulumbu' li bveledza thalutshedzo ya uri mufunwa uyu o mu funa a sa athu u bebwa,√ a tshe thumbuni ya mme awe √ (2)
- 3.3 Murendi u shumisa ^livhuvhisi/^limethafore:√ 'Ndo u hwala wo dzumbama vhuhwini.' U bveledza muhumbulo wa uri murendi o mala/funa muthu a sa athu vhona vhutshilo hawe/a sa athu u bebwa.√ (2)
- 3.4 Murendi u khou khwa^thisedza uri u vhumbwa zwavhu^di ha uyu mufunwa wawe ndi tshiphiri tsha tsiko/Mudzimu, sa vhatshu ra shaya/tama maipfi a u zwi khoda.
[Kana zwiⁿwe-vho zwi pfalaho] √√ (2)

- 3.5 Ee/Ndi a tendelana nae. Nga mvelele ya Tshivenda, ndi one maitele kwao a u malelwa mufumakadzi u sa mu dihvi a tshi dihwa nga vhabebi fhedzi.

KANA

Hai/A thi tendelani nae. Ngauri ano maduvha muthu u takalela u mala muthu ane a mu funa/divha, nahone o tou diambisela ene mune.

[Kana zwiñwevho zwi pfalaho.] ✓✓

(2)

[10]

MBUDZISO YA 4: VHURENDI – MBUDZISO PFUFHI

TSHO PHULEA – TZ Ramaliba

- 4.1 Murendi u tama u bvisela khagala uri hu na zwe a sola zwi sa takadzi (sa u vhifha muvhilini/vhulwadze) zwo bvelelaho kha vhutshilo/muvhili wa murendiwa ngae.✓✓

(2)

- 4.2 Ndi murathelo/enzhambamennde.✓ Ngauri muhumbulo u re kha mutualadzi/vese ya 16 u pfukela kha mutualadzi/vese ya 17, wa konaha u vha wo khunyelelaho.✓

[Na zwiñwe zwi pfalaho.]

(2)

- 4.3 Ndi liphuvhisi. Murendi u khou dzumbetshedza uri hoyu muthu o fhedza tshifhinga e fhethu hu songo nakaho/hu si havhuđi/hu si hayani.

KANA

Ndi lifanyamuthu. Murendi u sumbedza u lapfa ha tshifhinga uyu ñwana o ngalangala hu tshi fana na u sielisana ha vhatu vha tshi tshimbila.

[Maraga 1 kha figara ya muambo, na maraga 1 ya thalutshedzo/thikhedzo/khwathisedzo.] ✓✓

(2)

- 4.4 Muhumbulo muhulwane ndi wa uri murendiwangae o vhifha muvhilini, hu vho tou ofhisa arali a nga vha o wana vhulwadze vhune vhu nga pfukela na kha ñwana, zwa sa ralo zwi nga t̄anganedzea/takalelwa.✓✓

(2)

- 4.5 Ee/Ndi a mu pfela vhuđungu. Ngauri nyimele ine a vha khayo i a vhavha lune zwa dovha hafhu zwa ofhisa.

KANA

Hai/A thi mu pfeli vhuđungu. Ngauri murendiwangae o tou nanga u tshila nga ndila yo khakheaho/ngauri ndi masiandaitwa a kutshilele kwawe ku si kwavhudī.

[Kana zwiñwevho zwi pfalaho.]✓✓

(2)

MBUDZISO YA 5: VHURENDI – MBUDZISO NDAPFU

KHA VHA DZHIELE NZHELE: Vha shumise adendamu iyi khathihi na rubriki i re mafhedziseloni.

Maraga dzi avhelwe nga ndila yone:

- Maraga dza 7 ndi dza mbuno.
- Maraga dza 3 ndi dza luambo. Dzone dzi avhelwe nga ndila hei:
 - Maraga 3 arali mbuno dzi 6–7
 - Maraga 2 arali mbuno dzi 4–5
 - Maraga 1 arali mbuno dzi 0–3

XUXUXU! – AA Mphaga

- Izwi hu tou vha mutheo wa u ḥola/maka mbudziso iyi. Zwi tevhelaho kha zwi shumiswe sa tsumbandila/maga a u thusedza musi vha tshi ḥola/maka mbudziso iyi. Fhedzi-ha,kha vha tendele phindulo dzo fhambanaho, dza vhusiki nahone dzi tanaho kuhumbulele na kusengulusele kwa vhudzivha.
- Vhalingiwa vha nga ḥekedza tsumbo/vhupfiwa/mbuno dzo angalalaho vhukuma musi vha tshi tikedza makumedzwa/vhuimo/kuvhonele kwavho.
- Kha vha shumise rubriki i re mafhedziseloni musi vha tshi ḥola/maka mbudziso iyi

Marangaphanda

Mitaladzi/Vese yo vhumbwaho nga maipfi, ndi ine murendi a i shumisa a tshi itela u bvisela vhudipfi vhune a vha naho khagala. Nga mitaladzi/vese murendi u bvisa vhupfiwa hawe ha u dinwa/sinyuswa nga zwine mudziazwitshele a khou tshilisa zwone na vhaiwe vhathu. Murendi u shumisa mitaladzi/vese u bveledza vhudipfi hawe kha tshirendo itshi. Vhudipfi ndi vhupfa/vhupfiwa vhune murendi a vha naho, vhune a dovha hafhu a tama u vhu pfukisela kha vhavhali.

Mbuno

- Kha mutualadzi/vese ya 1 na ya 2, murendi u khou sumbedza u dinwa/sinyuswa nga zwiito zwa mudziazwitshele ane a tshimbila a tshi anḍadza mafhungo na shango loṭhe.
- Kha mutualadzi/vese ya 3, murendi u sumbedza u sinyuswa nga kutshilele kwa mudziazwitshele ane a takadzwa nga musi mafhungo a vhaiwe o phaḍalala na shango loṭhe.
- Kha mutualadzi/vese ya 4, murendi u dinwa nga zwitshele zwine mudziazwitshele a lutanya ngazwo vhathu.
- Kha mutualadzi/vese ya 5, murendi u dinwa nga tthisolo tshine uyu murendiwa a vha natsho tshitshavhani.
- Kha mutualadzi/vese ya 6, murendi u sumbedza u dinalea vhukuma ngauri u vho tama na uri mudziazwitshele uyu a wele khomboni uri zwi vhe ngudo khae.

- Kha mutualadzi/vese ya 7, murendi u nea vhathu tsivhudzo ya uri vha songo thetshelesa mudziazwitshele.
- Kha mutualadzi/vese ya 8, murendi u holedza mudziazwitshele uri ha na zwivhuya zwine vhathu vha vhona khae.
- Kha mutualadzi/vese dza 9 na 11, murendi u sumbedza uri mudziazwitshele a hu na tshine a shuma.
- Kha mutualadzi/vese dza 10, 12 na 13, murendi u dinwa nga u vhulu^{ta} vhune mudziazwitshele a vha naho kha dzikhonani dza vho vha maswina.
- Kha mutualadzi/vese ya 14, murendi u sinyuswa nga u sa dzula fhasi ha mudziazwitshele ane tshawe ha vha u tshimbida mafhungo.
- Kha mutualadzi/vese ya 15 na ya 16, murendi u sumbedza u dinwa nga u tshimbidza ha mafhungo a sa fha^{ti}/a si na ngoho kha vha a pfaho.
- Kha mutualadzi/vese ya 17, murendi u sinyutshela u sa thetshelesa hawe vhaeletshedzi ngauri ene o ^{dala} zwitshele.
- Kha mutualadzi/vese ya 18 na ya 19, murendi u sumbedza u dinwa nga u sa kona u dzula na mafhungo a vha^{niwe} e a tou pfa.
- Kha mutualadzi/vese ya 20, murendi u dovha hafhu a tama arali mudziazwitshele uyu a tshi tangana na khombo uri u tshimbila a tshi hasha zwitshele zwi fhele.

Magumo

Murendi o kona u shumisa mitaladzi/vese u sumbedza vhudipfi hawe ha u dinwa/ sinyuswa nga zwiito/zwitshele/kutshilele kwa mudziazwitshele. U tungufhadzwa/ dinalea/sinyuwa hawe u zwi sumbedza u bva kha mutualadzi/vese ya 1 u swika kha ya 20.

[10]

MBUDZISO YA 6: VHURENDI – MBUDZISO PFUFHI

CHRIS HANI – LR Ndlovu

- 6.1 Murendi u ^{to}da u sumbedza uri lufu Iwa Chris Hani lwo tshuwisa/ shushedza vhathu vhothe shangoni.✓✓ (2)
- 6.2 Lifanyisi.✓ Ngauri murendi u ^{to}da u sumbedza uri Chris Hani o vha na mushumo muhulu wa u lwela mbofholowo, u fanaho na wa donngi musi yo hwala masaga a lemelaho vhukuma.✓ (2)
- 6.3 Muhumbulo muhulwane ndi wa uri murendi u ^{to}da u sumbedza uri naho Chris Hani o lovha, mishumo yawe mivhuya i ^{do} dzula i hone shangoni na mihumbuloni ya vhathu/u ^{do} dzulela u humbulwa.✓✓ (2)
- 6.4 Ndi vhudipfi ha u pfa vhutungu,✓ ngauri u lovha ha Chris Hani ho vhaisa vhathu vhanzhi lune na vha sa athu u bebwa vha tshi zwi pfa zwi ^{do} vha vhaisa na u vha tshuwisa nga maanda.✓ (2)

- 6.5 Ee, kuhumbulele/kuvhonele kwa murendi ndi a ima nakwo ngauri na ḥamusi ndi vhanzhi vhane vha tenda na u tevhela zwe uyu mulwelamboholowo a vha o ima kana a tshi lwela zwone.

KANA

Hai, kuhumbulele/kuvhonele kwa murendi uyu a thi imi nakwo, ngauri vhanzhi ha vhatu vha tshilaho nga tshifhinga tsha zwino a vha ḥivhi zwanzhi zwe Chris Hani a ita musi uła a tshi lwela mboholowo.

[Kana zwiniwe-who zwi pfalaho.] √√

(2)
[10]

MBUDZISO YA 7: VHURENDI – MBUDZISO PFUFHI

HU TSHI KOVHIWA IFA – FR Mudau

- 7.1 Ndi sonethe.√ Ngauri tshi na mitaladzi/vese dza 14.√ (2)
- 7.2 Ndi khaesura.√ Hu vha na u awelanyana zwiṭuku ha dzhiwa maya/hu a vha na u fema huṭuku ha murendi, a konaha u dovha u bvela phanda na u renda, hu u itela u bvisela khagala muhumbulo wo fhelelaho/khunyelelaho/u tumekanya mihumbulo mivhili uri i khunyelele.√

KANA

Ndi tshigarukela.√ Ndeme yatsho ndi u vhidzelela/ombedzela/khwathisedza ndeme ya mulaedza uri muṭaifa a si muñwe ndi lopedzi.√ (2)

- 7.3 Mulaedza ndi wa u ḥoda u sumbedza uri mushumo wa u kovha ifa u a lemela wa dovha hafhū wa tshuwisa na vhaḍivhi vha milayo.√√ (2)
- 7.4 Vhudipfi/Vhupfa/Vhupfiwa ha murendi ndi ha u pfa vhuṭungu√ musi a tshi vhona vhana vha mufu vha tshi sumbedza u sa anḍana/luṭana lune vha nga vha sa vhulahana vha tshi lwela ifa.√ (2)
- 7.5 Ee/Ndi a tendelana nae, ngauri ndaka/thundu/lupfumo lu a lutanya vhana vha musadzi/vhatu musi vhañwe vha tshi vho lilela u wana zwanzhi u fhira vhañwe, izwo zwa vho vhanga mabulayo/mavengo.√√

KANA

Hai/A thi tendelani na murendi. Arali vhatu vha ḥalifha vha sia vho ita wili ya ndaka dzavho hu nga si vhe na nndwa vhukati ha vhana vha mufu.

[Kana zwiniwe-who zwi pfalaho.] √√

(2)
[10]

MBUDZISO YA 8: VHURENDI – MBUDZISO PFUFHI**ZWILA! – BR Mafhege**

- 8.1 Murendi u tama u vhudza vhathu uri ene o no vha wa maðuvha/ndi kale a tshi khou tshila lune tshifhinga tshawe tsha u tshila tsho no vha tshituku lune u tsini na u lovha.√√ (2)
- 8.2 Ndi alushini. √ U redza mafhungo a Bivhilini hune muthu u a kona u engedzelwa maðuvha.√
[Na zwiñwe zwi pfalaho.] (2)
- 8.3 Muhumbulo muhulwane ndi wa uri murendi o no vha mualuwa/wa maðuvha lune ha tsha kona u ðiitela tshithu nga ene muñe, u vho tou thuswa nga vhañwe.√√ (2)
- 8.4 Mutevhetsindo ndi wa u ongolowa,√ ngauri murendi u khou amba zwithu zwi vhavhaho musi muthu o no aluwa a si tsha kona u ðiitela tshithu na uri ha tsha ðifhelwa nga tshithu.√ (2)
- 8.5 - Ndi nga ðanganedza uri ndo no aluwa/lufu lwo ntea.
- Ndi nga ñea ndayo vhaðuhulu vhanga uri vha aluwe vhe na mikhwa yavhuði.
- Ndi nga nanga u ya nda dzula ngei hune ha dzula vhariwe vhaaluwa uri ndi si dine vhañwe vhathu.
[Zwivhili fhedzi zwi pfalaho.] √√ (2)
[10]

NA

VHURENDI VHU SONGO RANDELWAHO/VHONWAHO (KHOMBEKHOMBE)**MBUDZISO YA 9: VHURENDI – MBUDZISO PFUFHI****DZUVHA – MR Madiba**

- 9.1 Tshirendo itshi ndi ðiriki/thendokhodi,√ ngauri afha murendi u khou khoda muthu wa lunako.√ (2)
- 9.2 Figara ya muambo ndi ðinanedzi/phirisedzo/likaluli,√ ngauri murendi u khou sumbedza uri vhathu vha tshi vhona nyalunako uyu vha mbo takalesa/takala nga maañda.√ (2)

- 9.3 Muhumbulo muhulwane ndi wa uri muthu u fanela u livhuwa lunako lwe a newa nga Mudzimu nahone a kone u dilondota zwavhuđi.
[Kana zwiňwe-vho zwi pfalaho.]√√ (2)
- 9.4 Ndovhololo iyi i khwathisedza uri muthu wa lunako a dovha a tenda kha Mudzimu u do vha na vhutshilo vhulapfu/vhu sa solisei/havhuđi.√√ (2)
- 9.5 - Ndi nga mu eletshedza uri a songo funana na vhathu vhanzhivhanzhi.
 - Ndi nga dovha hafhu nda mu eletshedza uri a thonifhe lunako lwawe na u dithogomela.
 - Ndi nga mu eletshedza uri a ofhe Mudzimu na uri a shumele ene fhedzi.
 - Lunako lwawe lu songo vha lwa u tonga phađa ha vhathu.
 [Zwivhili fhedzi zwi pfalaho.]√√ (2)
 [10]

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA A: 30

KHETHEKANYO YA B: NGANEA/FOLUKUŁOO

NGANEA

TSHI DO LIWA – NE Phaswana

MBUDZISO YA 10: *TSHI DO LIWA – MBUDZISO NDAPFU*

KHA VHA DZHIELE NZHELE: Vha shumise adendamu iyi khathihi na rubriki i re mafhedziseloni.

Maraga dza mbuno: 15

Maraga dza tshivhumbeo na luambo: 10

Maraga dza tshivhumbeo na luambo dzi avhelwe nga ndila i tevhelaho:

- Tshivhumbeo: (Mathomo, mutumbu, magumo) maraga dza 6
- Luambo: maraga 4 dzo avhelwa nga ndila hei:
 - Arali e kha khoudi 6–7 u wana maraga 4
 - Arali e kha khoudi 4–5 u wana maraga 3
 - Arali e kha khoudi 1–3 u wana maraga 2
- Izwi hu tou vha mutheo wa u ḥola/maka mbudziso iyi. Zwi tevhelaho kha zwi shumiswe sa tsumbandila/maga a u thusedza musi vha tshi ḥola/maka mbudziso iyi. Fhedzi-ha,kha vha tendele phindulo dzo fhambanaho, dza vhusiki nahone dzi ḥanaho kuhumbulele na kusengulusele kwa vhudzivha.
- Vhalingiwa vha nga ḥekedza tsumbo/vhupfiwa/mbuno dzo angalalahi vhukuma musi vha tshi tikedza makumedzwa/vhuimo/kuvhonele kwavho.
- Kha vha shumise rubriki i re mafhedziseloni musi vha tshi ḥola/maka mbudziso iyi.

Marangaphanda

Milaedza/Pfunzo ndi zwine muñwali a tama ri tshi guda zwone nganeani yawe. Buguni iyi hu na pfunzo/milaedza minzhi ine muriwali a tama u ri funza. Puloto, khudano na kubveledzele kwa vhaanewa zwi thusa u bvisela khagala milaedza iyi. Mulaedza muhulwane wa nganea iyi ndi wa u kaidza vhathu uri vha ḥibvise kha vhuhovheleli na vhugevhenga. Ri guda uri zwa vhuhovheleli na zwa vhugevhenga a zwi vhuedzi, tshazwo ndi u dzenisa muthu khakhathini.

Mbuno

- Ri guda uri u funa zwithu zwa maimo a nthu zwi ita uri muthu a dzhene zwikolodoni zwine a vho do balelwa u zwi badela. Muñ wa ha Nethulwe vho diwana thundu dzavho dzi tshi vho ḥodou rengiswa nga okishini nga nthani ha u anda ha zwikolodo.

- Ri dovha hafhu ra guda uri vhuhovheleli vhu a dzenisa khakhathini. Vho-Emeli vha ṭoda vhana vhavho vha tshi dzhena zwikolo zwi no ḫura zwi re kule na hayani ngeno vha si na tshelede ya u badela. Vha dovha hafhu vha koloda thundu dzi no ḫura mavhengeleni vha balelwa u dzi badela. Vho-Luvhone na Vho-Emeli vha didzhenisa kha zwa vhugevhenga vha tshi itela u fhedza zwikolodo zwavho.
- Afha ri a guda uri zwikolodo zwi a vhangela muthu dziedzi na ndado. Vho-Luvhone ri vhona vha tshi gidima na dzibanga na vhatu vha tshi lingedza u ṭodou wana tshelede ya u lifha zwikolodo zwavho. Ndado yo ḫana u vhonala musi u rengiswa ha thundu yavho hu tshi vho andadzwa na kha dziguranna, zwe zwa vho ita uri vha vho sokou dzhena na kilasini dza vhaiwe vhadededzi hu si tshifhinga tshavho.
- Ri dovha hafhu ra guda uri muthu ha ngo tea u litsha mushumo a didzhenisa kha zwa vhugevhenga. Vho-Luvhone vho fhedza vho litsha mushumo lwe vha vho didzhenisa khakhathini he vha fhedza vho fhelela khotoni.
- Ri dovha hafhu ra guda uri u rengisa mbanzhe zwi lwa na milayo ya shango. Vho-Emeli vha rengisa mbanzhe ngei Yunivesithi ya Venda, zwe zwa ita uri vha farwe nga mapholisa.
- Ri dovha hafhu ra guda uri tshandanguvho na vhumbulu zwi a fhedza two bvela khagala. Izwi ri zwi vhona musi Dzhalagoma a tshi ambulula zwe vha vha tshi ita. Vho-Emeli, Vho-Luvhone na khonani dzawe vha fhedza vho farwa, ene a shanduka thanzi ya muvhuso.
- Ri guda uri muthu u a shanduka. Afha ndi hune ra ṭangana na Dzhalagoma a tshi ya kerekene muhumbulo u wa u ya u homboka, a vho farwa nga muya mukhethwa, a ambulula tshiphiri tshe a vha o da u tshi ita.

Magumo

Muiwali o kona u bveledza milaedza buguni iyi nga ndila i tendiseaho vhukuma. O shumisa puloto, khudano na vhaanewa u itela uri vhabhali vha sale vho guda zwinzhi zwi kwamaho vhutshilo na matshilisano.

[Kha vha ṭanganedze mihumbulo yo fhambanaho, i tendiseaho naho yo fhambana na iyi yo ḫekedzwaho afha.]

[25]

KANA

TSHI DO LIWA – NE Phaswana**MBUDZISO YA 11: *TSHI DO LIWA – MBUDZISO PFUFHI***

- 11.1 Mafhungo aya a khou bvelela nga tshifhinga tsha musalauno ✓ hune thundu dza rengiswa arali muthu a tshi khou balelwa u badela zwikolodo, zwithu/maitele e a vha a siho kale.✓✓ (2)
- 11.2 Tshi vhangaho phambano vhukati ha Vho-Luvhone na Luambo ndi musi o amba uri tshelede ine a vha nayo i nga tou kona u renga thundu dzavho musi dzi tshi vho rengiswa/Ndi musi o vha dzima tshelede ye vha vha vha tshi khou koloda khae.✓✓ (2)
- 11.3 Mafhungo aya a tana tshipida tsha nyito i takuwaho, ngauri ndi hone hune ra khou vhona u hulela ha thaidzo, ngauri muṭani wa ha Nethulwe thundu yothe yo vha yo no vhewa kha okushini.✓✓ (2)
- 11.4 Mafhungo ane Vho-Luvhone vha khou vhilaela ngao a u ḥoda tshelede ine ngayo vha do thivhela uri thundu yavho i si rengiswe zwi dzumbulula thaidzo ye vha vha nayo ya zwikolodo musi bugu i tshi thoma.✓✓ (2)
- 11.5 Kuambele kwawe kwo nga u ḥuledzela u farwa ha Vho-Luvhone nge vha vha vho no ḥidzhenisa kha zwa vhugevhenga.✓✓ (2)
- 11.6 Masiandaitwa o vha a uri:
 - Vho vhangela muṭa zwikolodo.
 - Vho wisa tshirunzi tsha muṭa.
 - Vho dzhenisa muṭa kha zwa vhugevhenga.
 - Vho farwa na mukalaha wavho.
 [Zwivhili fhedzi zwi pfalaho.]✓✓ (2)
- 11.7 Muhumbulo muhulwane ndi wa u kaidza vhuhovheleli na vhugevhenga uri a zwi vhuedzi, tshazwo ndi u dzhenisa muthu khakhathini.✓ Nganeani iyi ri wana Vho-Emeli vha tshi vhangela muṭa zwikolodo nga ḥiwambo wa u funesa zwithu zwa nthā zwe zwa vha dzhenisa kha vhugevhenga zwa ita uri vha farwe nga mapholisa.✓✓
 [Maraga 1 kha muhumbulo, maraga 2 kha thikhedzo.] (3)
- 11.8 - Mvumbo ya Vho-Emeli i ḥaneaho kha nganea iyi ndi ya uri ndi mufumakadzi ane a vha na vhuhovheleli.
 - Vha ḥanwa vhe mufumakadzi ane a sa tate u ḥidzhenisa kha zwiito two bvaho sa u rengisa mbanzhe na tshandanguvhoni.
 - A vha ḥonifhi munna wavho.
 - A vha ḥofhi zwikolodo
 [Zwiraru fhedzi zwi pfalaho.]✓✓✓ (3)

11.9 Vhuhovheleli, u funesa zwithu, u sa shavha zwikolodo zwo ita uri mut̄ani wa ha N̄ethulwe hu vhe na zwikolodo zwine zwa ita uri vha didzhenise kha zwa vhugevhenga he ha ita uri vha fhedze vho farwa nga mapholisa vha valelwa tshītokisini/khonthoni musi bugu i tshi fhela.√√ (2)

11.10 HAI/A ku tanganedzei.

- Vhughev̄henga a vhu t̄anganedzei tshitshavhani.
- Tshandanguvhoni na u pfuka mulayo na zwone a zwi t̄anganedzei.

KANA

EE/Ku a t̄anganedzea.

- Ngauri zwi a tendisea zwa uri muthu u a shanduka a ambulula vhutshinyi hawe hothe.
- U thusa vhaīwe vhathu zwi a tendisea vhutshiloni sa zwe a thusa Vho-Nethulwe kha u bva kha zwikolodo.

[Zwivhili fhedzi zwi pfalaho.] √√ (2)

11.11 - Vho-Luvhone vho vha vho tea vho kaidza mufumakadzi wavho musi a tshi ita zwa vhuhovheleli/zwikolodo/u isa vhana zwikoloni zwi duraho.

- Vho vha vho tea vho hana u rengwa ha thundu zwi songo fanela.
- Vho vha vha songo tea vho tenda mut̄a wavho u tshi dzhena kha zwa vhugevhenga.
- Vho vha vho tea vha songo litsha mushumo.
- Vho vha vho tea vho hana u nyadzwa nga mufumakadzi.

[Zwiraru fhedzi zwi tendiseaho.] √√ (3)

[25]

KANA

BULAYO LO TALIFHAHO – AW Magau

MBUDZISO YA 12: BULAYO LO TALIFHAHO – MBUDZISO NDAPFU

KHA VHA DZHIELE NZHELE: Vha shumise adendamu iyi khathihi na rubriki i re mafhedziseloni.

Maraga dza mbuno: 15

Maraga dza tshivhumbeo na luambo: 10

Maraga dza tshivhumbeo na luambo dzi avhelwe nga ndila i tevhelaho:

- Tshivhumbeo: (Mathomo, mutumbu, magumo) maraga dza 6
- Luambo: maraga 4 dzo avhelwa nga ndila hei:
 - Arali e kha khoudu 6–7 u wana maraga 4
 - Arali e kha khoudu 4–5 u wana maraga 3
 - Arali e kha khoudu 1–3 u wana maraga 2

- Izwi hu tou vha mutheo wa u ḥola/maka mbudziso iyi. Zwi tevhelaho kha zwi shumiswe sa tsumbandila/maga a u thusedza musi vha tshi ḥola/maka mbudziso iyi. Fhedzi-ha,kha vha tendele phindulo dzo fhambanaho, dza vhusiki nahone dzi tanaho kuhumbulele na kusengulusele kwa vhudzivha.
- Vhalingiwa vha nga ḥekedza tsumbo/vhupfiwa/mbuno dzo angalalaho vhukuma musi vha tshi tikedza makumedzwa/vhuimo/kuvhonele kwavho.
- Kha vha shumise rubriki i re mafhedziselonu musi vha tshi ḥola/maka mbudziso iyi.

KHA VHA DZHIELE NZHELE: Vha shumise adendamu iyi khathihi na rubriki i re mafhedziselonu.

Maraga dza mbuno: 15

Maraga dza tshivhumbeo na luambo: 10

Maraga dza tshivhumbeo na luambo dzi avhelwe nga ndila i tevhelaho:

- Tshivhumbeo: (Mathomo, mutumbu, magumo) maraga dza 6
- Luambo: maraga 4 dzo avhelwa nga ndila hei:
 - Arali e kha khoudi 6–7 u wana maraga 4
 - Arali e kha khoudi 4–5 u wana maraga 3
 - Arali e kha khoudi 1–3 u wana maraga 2

Marangaphanda

Mulaedza/Pfunzo ndi zwine muiwali a tama ri tshi guda zwone nganeani yawe. Buguni iyi hu na pfunzo/kana milaedza minzhi ine muiwali a tama u ri funza. Puloto, khudano na kubveledzele kwa vhaanewa zwi thusa u bvisela khagala milaedza iyi. Buguni iyi pfunzo/mulaedza muhulwane une muiwali a tama u ri funza ndi wa u kaidza lushaka uri lu dibvise kha vivho, vhumbulu na u fhetana. Muthu ha ngo fanela u vhambela muiwē maano mavhi ngauri zwi fhedza zwo fasha ene muñē.

Mbuno

- Ri guda uri muthu u a vhengelwa ngoho na mveledziso ya lushaka. Izwi ri zwi vhona musi Vho-Lugisani vha tshi vhengelwa u dzhia tsheo dzo teaho musi hu tshi hatulwa milandu.
- Ri dovha hafhu ra guda uri shangoni hu na vhatu vhanne vha vhambela vhaiwe maano mavhi. Izwi ri zwi vhona musi Vho-Mandiwana, Vho-Mukhetho na Vho-Mamidze vha tshi lukela Vho-Lugisani maano mavhi a u vha tshinya dzina, zwa fhedza zwo fasha vhone vhañē.
- Ri guda uri muvhuya u a bviswa kha vhuimo ho mu teaho nga nthani ha vivho. Vhakalaha avha vha pulana u vhulaha Vho-Lugisani nga ndila yo ḥalifhaho, nga u vha bvisa khoroni na shangoni. Vha dovha hafhu vha vha fhetā nga u amba na vhamusanda uri vha pfuluswe Tshiozwi vha iswe Dovhoni u bvededa shango.

- Ri guda hafhu uri vhathu vhavhi vha a u shata samba na u u luṭanya na vhavhusi kana vharangaphanda. Vha dovha hafhu vha lukela Vho-Lugisani mañwe maano mavhi, Vho-Mamidze vha riwala vhurifhi ha u vhanga vhuhosi ha Dovhoni vha diita Vho-Lugisani. Vhakalahha avha vha itwa nga vivho le vha vha vhe nało kha Vho-Lugisani nge vha disa mvelaphanda Dovhoni, nge ha vha na madi, mabindu, tshikolo na kiliniki. Musi vhamusanda Vho-Mphaga vha tshi tanganedza vhurifhi uho vho sinyuwa vha humbula u pandela/shakulisa Vho-Lugisani shangoni lavho.
- Ri dovha hafhu ra guda uri muvhuya u a vhaiswa naho a songo tshinya. Vho-Lugisani vha porwa nga matombo nga Tshammbenga na khonani dzawe vha fhedza vho vhulahelwa na riwana, i ndila ya u vha vhaisa.
- Ri dovha hafhu ra guda uri ngoho i a fhedza yo bvela khagala. Ngoho yo do fhedza yo bvela khagala ya uri khakhathi dza muvhango wa Dovhoni dzo itwa nga Vho-Mamidze na khonani dzavho.
- Ri guda uri vhumbulu vhu a dzhenisa khakhathini. Vhakalahha avha vho do fhedza vho pandelwa shangoni, ngeno Vho-Lugisani vha tshi vhumbiwa khosi ya Dovhoni.

Magumo

Munwali o kona u bveledza milaedza buguni iyi nga ndila i tendiseaho vhukuma. O shumisa puloto, khudano na vhaanewa u itela uri vhavhali vha sale vho guda zwinzhi zwi kwamaho vhutshilo na matshilisano.

[Kha vha tanganedze mihumbulo yo fhambanaho, i tendiseaho naho yo fhambana na iyi.]

[25]

KANA

MBUDZISO YA 13: *BULAYO LO TALIFHAHO* – MBUDZISO PFUFHI

- 13.1 Mafhungo aya a khou bvelela nga tshifhinga tsha kalev/ hune vhathu vha kha di senga milandu khoroni nga ndila ya mvelele.✓ (2)
- 13.2 Tshi vhanga phambano vhukati ha Vho-Joel Lugisani na Vho-Langanai Mandiwana ndi musi Vho-Lugisani vha sa tendelani na tsheo ya Vho-Mandiwana ya mulandu une wa khou hweswa Vho-Mawelewele.✓✓ (2)
- 13.3 Mafhungo aya a tana tshipida tsha nyito i takuwaho, ngauri ndi hone hune ra khou vhona u hula ha thaidzo, musi Vho-Lugisani vha tshi khou hanedzana na u dzhiwa ha tsheo dzo kombamaho khoroni.✓✓ (2)
- 13.4 Tsheo ye Vho-Mandiwana vha i dzhia sa ndatiso kha Mawelewele ya u hana u bvisa tshelede zwine vhe zwi sumba lunyadzo, zwo fhedza zwo bvelela khavho na tshigwada tshavho nge na vhone vha lingedza u luṭanya Vho-Lugisani na khosi Mphaga na vhazzulapo vha Mphagane, vha vho fhedza vho pandelwa na tshigwada tshavho.✓✓ (2)

- 13.5 Mafhungo aya a na vhushaka na zwe zwa bvelela magumoni a nganea iyi ngauri o vhanga vengo vhukati ha Vho-Lugisani na Vho-Mandiwana, zwa zwa vho ita uri musi bugu i tshi fhela ri vhone Vho-Mandiwana na khonani dzavho zwi tshi vha vhifhela, vha tshi vhonwa mulandu vha vho pandelwa shangoni, ngeno Vho-Lugisani vho aluswa vha newa na vhuhosi.✓✓ (2)
- 13.6 Masiandaitwa o vha a uri:
- Vho vhanga/tavha vengo vhukati ha Vho-Lugisani na Vhothovhele Mphaga.
 - Vho vhulahisa riwana wa Vho-Lugisani.
 - Vhakalaha avha vho vhonwa mulandu vha pandelwa shangoni.
 - Vho-Lugisani vho newa vhuhosi.
- [Zwivhili fhedzi zwi pfalaho.]✓✓ (2)
- 13.7 Muhumbulo muhulwane ndi wa u kaidza na u tsivhudza vhathu uri vha songo lukela muñwe muthu maano mavhi ngauri zwa ralo zwi nga vha dzhenisa khakhathini.✓ Nganeani iyi ri wana Vho-Mandiwana na khonani dzavho vho lukela Vho-Lugisani maano mavhi, zwa vho vha dzhenisa khakhathini ya u vhonwa mulandu vha vho fhedza vho pandelwa shangoni.✓✓
[Maraga 1 ya muhumbulo, na maraga 2 dza thikhedzo.] (3)
- 13.8
- Ndi mufunzi o dalaho vhukwila, vhumbulu na mazwifhi.
 - A vha fhulufhedzei.
 - Ndi mutendi wa kholekhole.
 - Munna a sa imi na ngoho.
 - Mufunzi a re na vhulūta.
- [Zwiraru fhedzi zwi pfalaho.]✓✓✓ (3)
- 13.9 Tsheo dze dza vha dzi tshi khou dzhiwa nga khoro ya Mphagane dzo vha na thuthuwedzo kha mafhungo a nganea iyi ngauri Vho-Lugisani vhe vha vha vha tshi hanedzana na kuhatulelwé kwo khakheaho, zwo vho vha vhengisa nga Vho-Mandiwana na khonani dzavho.✓✓ (2)
- 13.10 HAI/A ku t̄anganedzei.
- Ngauri zwo vhifha vhukuma u itela vhariwe vhathu vhumbulu.
 - Kutshilele kwavho a ku vhi tsumbo yavhud̄i kha lushaka.
 - A vha fhulufhedzei khoroni, ngauralo ndi tsumbo mmbi lushakani.

KANA

EE/Ku a t̄anganedzea.

- Zwo itwaho nga vhakalaha avha zwi a bvelela vhutshiloni.
 - Vhathu ndi vha u khakha/u sa fhulufhedzea/vhumbulu.
 - Vhathu vha u hatula nga ndila yo khakheaho vho dala.
- [Zwivhili fhedzi zwi pfalaho.]✓✓ (2)

- 13.11 • Ndi nga vha ḥanganedza nda tou vha bvisa khoroni yanga.
 • Ndi nga vhidza mushumelavhapo uri a vha funze matshilisano kwao.
 • Ndi nga vha farela, nda ita uri vha humbele pfarelo kha Vho-Lugisani.
 • Ndi nga humbelo vhafunzi vha fhulufshedzeaho uri vha vha funze thembuluwo yo teaho.

[Zwiraru fhedzi zwi pfalaho.] ✓✓✓

(3)
 [25]

MAFELADAMBWA – NE Sigogo

MBUDZISO YA 14: MAFELADAMBWA – MBUDZISO NDAPFU

KHA VHA DZHIELE NZHELE: Vha shumise adendamu iyi khathihi na rubriki i re mafhedziseloni.

Maraga dza mbuno: 15

Maraga dza tshivhumbeo na luambo: 10

Maraga dza tshivhumbeo na luambo dzi avhelwe nga ndila i tevhelaho:

- Tshivhumbeo: (Mathomo, mutumbu, magumo) maraga dza 6
- Luambo: maraga 4 dzo avhelwa nga ndila hei:
 - Arali e kha khoudu 6–7 u wana maraga 4
 - Arali e kha khoudu 4–5 u wana maraga 3
 - Arali e kha khoudu 1–3 u wana maraga 2
- Izwi hu tou vha mutheo wa u ḥola/maka mbudziso iyi. Zwi tevhelaho kha zwi shumiswe sa tsumbandila/maga a u thusedza musi vha tshi ḥola/maka mbudziso iyi. Fhedzi-ha,kha vha tendele phindulo dzo fhambanaho, dza vhusiki nahone dzi tanaho kuhumbulele na kusengulusele kwa vhudzivha.
- Vhalingiwa vha nga ḥekedza tsumbo/vhupfiwa/mbuno dzo angalalah vrukuma musi vha tshi tikedza makumedzwa/vhuimo/kuvhonele kwavho.
- Kha vha shumise rubriki i re mafhedziseloni musi vha tshi ḥola/maka mbudziso iyi.

Marangaphanda

Mulaedza/Pfunzo ndi zwine muñwali a tama ri tshi guda zwone nganeani yawe. Buguni iyi hu na pfunzo/kana milaedza minzhi ine muñwali a tama u ri funza. Puloto, khudano na kubveledzele kwa vhaanewa zwi thusa u bvisela khagala milaedza iyi. Buguni iyi pfunzo/mulaedza muhulwane une muñwali a tama u ri funza ndi wa u kaidza na u tsivhudza lushaka uri lu ḥibvise kha zwa vhatendatenda ha zwa vhuloi.

Mbuno

- Ri guda uri muthu ha tei u sokou dzhenelela/u welawela mafhungo nga nthā a ne a sa a divhe ngauri zwi a fhedza two u dzenisa khakhathini. Izwi ri zwi vhona musi Mawela a tshi didzhenisa kha mafhungo e a pfa Vho-Matodzi vha tshi khou amba na mme awe Vho-Sara uri saga le vha li wana li na mmbwa yo faho a si mmbwa, ndi phele ya u gadisa ene Mawela.
- Ri dovha hafhu ra guda uri ri songo didzhenisa kha zwa vhutendatenda ha dzinianga. Vho-Matodzi vha didzhenisa kha mafhungo a muta wa khaladzi avho Vho-Ramasunzi zwe zwa fhedza two tutuwedza Mawela u didzhenisa kha vhutendatenda ha zwa vhuloi.
- Ri guda uri muthu u tea u ima kha ngoho. Vho-Ramasunzi a vho ngo tenda u dzinginyiswa nga nyete yothe ye ya vha i tshi khou itea u swika magumoni.
- Ri dovha hafhu ra guda uri ri songo tenda u lutanywa nga vhathu. Vho-Sara vha tenda mazwifhi e vha vhudzwa nga Vho-Matodzi a uri Vho-Maemu ndi muloi.
- Ri guda hafhu uri mazwifhi a a disa tshinyalelo lushakani. Mawela u todela Vho-Maemu makhomurethe uri vha mu thuse kha u vha fhisedzela ngomu nduni na vha muta wavho. U dodoma vhusiku na tshigubu tsha pitirolo a tshi toda u fhisedzela Vho-Maemu ngomu nduni.
- Ri dovha hafhu ra guda uri ngoho i a fhedza yo bvela khagala. Vhafunzi ndi vhone vho dzumbululaho ngoho ya uri saga le la vhanga u lutana ha vhathu lo vha lo hwala mmbwa.
- Ri dovha hafhu ra guda uri u sokou welawela mafhungo nga nthā zwi a tshinyela muthu vhumatshelo hawe. Mawela o fhedza o tshinyalelwā nga vhumatshelo hawe a si tsha isa phanda na tshikolo. O fhedza o farwa nga mapholisa, a gwevhelwa u dzula dzhele minwaha ya 22.

Magumo

Muniwali o kona u bveledza milaedza buguni iyi nga ndila i tendiseaho vhukuma. O shumisa puloto, khuđano na vhaanewa u itela uri vhavhali vha sale vho guda zwintshi zwi kwamaho vhutshilo na matshilisano.

[Kha vha tanganedze mihumbulo yo fhambanaho, i tendiseaho naho yo fhambana na iyi yo nekedzwaho afha.]

[25]

KANA

MBUDZISO YA 15: MAFELADAMBWA – MBUDZISO PFUFHI

- 15.1 Mafhungo aya a khou bvelela nga tshifhinga tsha kalev/ hune vhathu vha kha di vha na vhutendatenda nga zwa vhuñanga.✓ (2)
- 15.2 Tshi vhangaho phambano ndi tsha uri Vho-Mat̄odzi vha tenda kha zwa dziñanga na vhuloi,✓ ngeno Vho-Ramasunzi vha tshi tenda kha Mudzimu.✓ (2)
- 15.3 Mafhungo aya a tan tshipiða tsha nyito i takuwaho,✓ ngauri ndi hone hune ra khou vhona u hula ha thaidzo, ngauri hu khou ambiwa nga saga le la vha li na mmbwa yo faho, zwe zwa vhangang nyethe mafhungoni a nganea iyi.✓ (2)
- 15.4 Mafhungo e a isa Vho-Mat̄odzi ñangani e vha vha vha tshi khou amba na khaladzi avho Vho-Ramasunzi, a dzumbulula zwa murahu zwe Vho-Ramasunzi vha mangala hu na saga giratshini ye ya vha i na mmbwa yo faho ngomu hayo, zwa vho nga sa madambi. ✓✓ (2)
- 15.5 Mufhindulano uyu u na vhusheka na zwe zwa bvelela magumoni a bugu iyi ngauri zwe Vho-Ramasunzi vha amba zwauri ndi mmbwa na u sa vha na vhutendatenda kha zwa dziñanga, zwo fhedza zwo bviselwa khagala nga vhuñanzi ha vhafunzi magumoni a nganea iyi, ngeno kuvhonele kwa Vho-Mat̄odzi kwo vhangaho phambano na tshinyalelo kha Mawela we a vho farwa.✓✓ (2)
- 15.6 Masiandaitwa o vha a uri:
 - Vho-Maemu vho newa samba la vhuloi.
 - Vho-Maemu na V̄ho-Sara vho fhedza vho lut̄ana.
 - Mawela o farwa a gwevhiwa miñwaha ya 22.
 - Mawela o tshinyalelwga vhumatshelo.
 [Zwivhili fhedzi zwi pfalaho.]✓✓ (2)
- 15.7 Muhumbulo muhulwane ndi wa u kaidza na u tsivhudza vhathu uri vha songo vha na vhutendatenda kha zwa dziñanga na vhuloi ngauri zwi a dzenisa khakhathini.✓ Nganeani iyi ri wana Vho-Mat̄odzi vho tshila vha tshi tenda kha dziñanga na vhuloi zwe zwa fhedza zwo dzenisa Mawela khakhathini ya u farwa a vho fhelewa nga vhumatshelo.✓✓
 [Maraga 1 kha muhumbulo, maraga 2 kha thikhedzo.] (3)
- 15.8 - Vha ima na ngoho.
 - Vha sumba u vha thoho ya mudi i sa dzinginyiswi nga tshithu.
 - Ndi munna a divhaho Mudzimu.
 - Vha tanwa v̄he munna a si na vhutendatenda kha zwa vhuloi na dziñanga.
 [Zwiraru fhedzi zwi pfalaho.]✓✓✓ (3)

- 15.9 Siangane ya yunivesithi yo vha na thuthuwedzo ya uri Mawela a shumise makhomorethe ane a wanala henengei kha u ḥoda u fhisela Vho-Maemu nduni hu tshi pfi vha a lowa.✓✓ (2)
- 15.10 EE/Ku a ḥanganedzea.
- Zwa u tenda kha dzinanga na vhuloi zwi a bvelela vhutshiloni.
 - U dzhenelela kha mafhungo a khaladzi ndi maitele a mvelele ya Tshivenda.

KANA

HAI/A ku ḥanganedzei.

- Ngauri zwe vhifha vhukuma u vha na vhutendatenda kha zwa dzinanga na vhuloi vhunga zwi tshi luṭanya.
 - Kutshilele kwavho ku a ḥutuwedza vengo na dzikhakhathi.
- [Zwivhili fhedzi zwi pfalaho.] ✓✓ (2)

- 15.11 • Ndi nga ḥanganedza vhatu vhane vha khou mpomoka.
 • Ndi nga rabela Mudzimu uri a vha dzumbululele ngoho.
 • Ndi nga farela vhapomoki vhanga vhothe.
 • Ndi nga ya mapholisani u vula mulandu.
 [Zwiraru fhedzi zwi pfalaho.] ✓✓✓ (3)

[25]

NANDI NDI SHENGA? – NE Sigogo

MBUDZISO YA 16: NANDI NDI SHENGA? – MBUDZISO NDAPFU

KHA VHA DZHIELE NZHELE: Vha shumise adendamu iyi khathihi na rubriki i re mafhedziseloni.

Maraga dza mbuno: 15

Maraga dza tshivhumbeo na luambo: 10

Maraga dza tshivhumbeo na luambo dzi avhelwe nga ndila i tevhelaho:

- Tshivhumbeo: (Mathomo, mutumbu, magumo) maraga dza 6
- Luambo: maraga 4 dzo avhelwa nga ndila hei:
 - Arali e kha khoudu 6–7 u wana maraga 4
 - Arali e kha khoudu 4–5 u wana maraga 3
 - Arali e kha khoudu 1–3 u wana maraga 2
- Izwi hu tou vha mutheo wa u ḥola/maka mbudziso iyi. Zwi tevhelaho kha zwi shumiswe sa tsumbandila/maga a u thusedza musi vha tshi ḥola/maka mbudziso iyi. Fhedzi-ha, kha vha tendele phindulo dzo fhambanaho, dza vhusiki nahone dzi tanaho kuhumbulele na kusengulusele kwa vhudzivha.
- Vhalingiwa vha nga ḥekedza tsumbo/vhupfiwa/mbuno dzo angalalah vrukuma musi vha tshi tikedza makumedzwa/vhuimo/kuvhonele kwavho.
- Kha vha shumise rubriki i re mafhedziseloni musi vha tshi ḥola/maka mbudziso iyi.

Marangaphanda

Milaedza/Pfunzo ndi zwine muñwali a tama ri tshi guda zwone nganeani yawe. Buguni iyi hu na pfunzo/kana milaedza minzhi ine muñwali a tama u ri funza. Puloto, khudano na kubveledzele kwa vhaanewa zwi thusa u bvisela khagala milaedza iyi. Vhokhotsi vha songo hana ñwana nge a vha na vhuholefhalu, ngauri u vha ene ane a do fhedza e thikho ya mudi.

Mbuno

- Ri guda uri zwi a konadzea uri muthu a vhishe muvhilini naho muña u sa tsha tama u vha na muñwe ñwana. Nganeani iyi Vho-Madilaga vho vha sa tsha toda u vha na ñwana wa vhuña, naho zwo ralo mufumakadzi wavho Vho-Luvhani vho mbo di vha muthu wa thovhele zwi songo lavhelelwa. Ri tea u tanganedza hezwi.
- Ri dovha hafhu ra guda uri phambano/nndwa dza muñani dzi fanela u tandululwa nga thuso ya muña na mashaka a tsini. Izwi ro zwi guda musi Vho-Madilaga vha si khou pfesesa u vhishe muvhilini ha Vho-Luvhani, Vho-Mainganye na Vho-Muvi vha tshi vhidzwa, thaidzo iyo ya tandululea muñani ha vha na mulalo.
- Ri dovha hafhu ra guda uri zwi a konadzea uri ñwana a bebiwe e na liño. Izwi muñwali u ri bveledzela zwone musi a tshi ri disela Tshifhiwa we a bebwa e na liño la nthia. Ngauralo ri tea u litsha vhutendatenda hovhu.
- Mafhungo aya a dovha a khwathisedzwa nga Vho Nicholson uri ñwana a nga bebiwa e na liño arali mme awe vho lesa mafhi lune zwa ita uri muvhilini hu dalese khalisiamu, fhedzi hone hu si vhuholefhalu. Ri tea u zwi tanganedza.
- Ri guda uri muthu ha ngo fanela u kolela vhathu. Izwi ri zwi vhona musi Vho-Maambavhainwe vha tshi gidimela u ya u vhona ñwana we radio dza amba uri o bebwa e na liño, vha tshi swika vha vho niwa nga thoni vha tshi vho vhona uri ndi ñwana wa muzwala wavho Vho-Luvhani. Vho-Ana vhone vha kolela Tshifhiwa vha tshi ri ndi shenga nahone tshilonda tsha shenga a tshi fholi, fhedzi o no bvelela vha a rambiwavo na vhuñamboni hawe.
- Ri dovha hafhu ra guda uri vhabebi vha songo laña vhana vhavho nga nthani ha samba. Nganeani iyi ri vhona Vho-Luvhani vha tshi kondilela u lwisa u phumula samba la Tshifhiwa khathihi na u mu alusa na u mu tanganedza sa ñwana wavho, vha fhedza nga u tou pfulutshela Polokwane nae uri a aluwe a si na mutsiko.
- Ri dovha hafhu ra guda uri ri songo pfa zwa nianga dzi a zwifha dza dovha dza luñanya vhathu. Afha buguni ri vhona Vho-Ana musi zwibudzana zwavho zwo luñwa nga mmbwa dza Vho-Madilaga, vha tshi ya ha maine u vhonisa. Vho-Ana na maine vha vho wanala mudini wa Vho-Madilaga vha tshi khou bwela mishonga, mboni iyo ya vho fhelela musanda he Vho-Ana na Maine vha vhonwa mulandu.

- Ri dovha hafhu ra guda uri muthu ane kanzhi a dzhielwa fhasi u a fhedza o bvelela vhutshiloni. Izwi ri zwi vhona musi Tshifhiwa we a newa samba la vhuholefhalo nge a bebwa e na lino, a tshi fhedza o phasa pfunzo dza nthia a wana na mushumo wavhuudi.
- Ri guda na la uri u todha ngeletshedzo u bva kha vha divhi zwi a thusa na u dovha u disa thandululo vhutshiloni. Buguni iyi ri newa Vho-Nicholson vhe mudivhi we a disa thandululo na tsivhudzo ya uri Tshifhiwa a si shenga, lwe na vhathu whothe vha vho thoma u mu tanganedza.
- Ri guda uri vhathu kha ri hangwelane. Vho-Madilaga na mufumakadzi Vho-Luvhani na nwana Tshifhiwa vho hangwa zwa murahu vha tanganedzana, vhutshilo ha vhuyelela ngonani.

Magumo

Munwali o kona u bveledza milaedza buguni iyi nga ndila i tendiseaho vhukuma. O shumisa puloto, khudano na vhaanewa u itela uri vhavhali vha sale vho guda zwintshi zwi kwamaho vhutshilo na matshilisano.

[Kha vha tanganedze mihumbulo yo fhambanaho, i tendiseaho naho yo fhambana na iyi.]

[25]

KANA

NANDI NDI SHENGA? – NE Sigogo

MBUDZISO YA 17: NANDI NDI SHENGA? – MBUDZISO PFUFHI

- 17.1 Mafhungo aya a a khou bvelela nga tshifhinga tsha musalauno ✓ hune vhabebi vha vho kona-vho u amba na vhana vhavho nga ha u vhifha muvhilini ha vhomme avho, khathihi na mbeu ya nwana o lavhelelwaho, zwa zwa vha zwi siho kale.✓ (2)
- 17.2 Tshi vhangaho phambano vhukati ha Vho-Luvhani na Vho-Madilaga ndi u vhifha muvhilini ha avha vha mufumakadzi ngeno zwi songo lavhelelwaho afha mutani.✓✓ (2)
- 17.3 Mafhungo aya a tana tshipida tsha nyito i takuwaho, ngauri ndi hone hune ra khou vhona u hulela ha thaidzo, ngauri mutani ho lavhelelwaho u da ha nwana a songo lavhelelwaho, nahone ane u do vha thaidzo matshelo.✓✓ (2)
- 17.4 Mafhungo e Vho-Luvhani na Vho-Madilaga vha vha tshi khou a amba, o fhedza o bvelela musi Vho-Luvhani vha tshi fhedza vho pfulutshela Polokwane, zwa vhaisa Vho-Madilaga vhukuma.✓✓ (2)

- 17.5 Dzina la 'Vho-Maambavhañwe' li tshimbilelana na mvumbo yavho ngauri vho ri u pfa uri hu na ñwana we a bebwa e na liño vha gidima vha tshi ya sibadela u vhona na u toda u wana tsha u amba zwavhudí.

KANA

Ndi muthu ane a funesa zwitshele zwa u amba mafhungo a miñani ya vhañwe.✓✓

(2)

- 17.6 Masiandaitwa o vha a uri:

- Vho lutana na muta wa ha Madilaga.
- Vho hwelelwa mulandu musanda.
- Vho lifhiswa.
- Zwo vhanga u pfuluwa ha Vho-Luvhani.

[Zwivhili fhedzi zwi pfalaho.]✓✓

(2)

- 17.7 Muhumbulo muhulwane ndi wa u kaidza na u tsivhudza vhokhotsi uri vha songo hana ñwana nga nthani ha vhuholefhalí ngauri a tshi aluwa u vha thikho afho mutañi.✓ Nganeani iyi ri wana Vho-Madilaga vha tshi hana ñwana Tshifhiwa we a fhedza o bvelela, lwe a vho vha thikho khulu ya muta wavho.✓✓

(3)

- 17.8 - Mvumbo ya Vho-Luvhani i taneaho kha nganea iyi ndi ya uri ndi mufumakadzi ane a kondélela nyimele dzi vhavhaho (mutsiko).
- Vha tanwa vhe mufumakadzi ane a funa na u tikedza vhana vhawé.
 - Vha dovha vha kona u hangwela.

[Zwiraru fhedzi zwi pfalaho.]✓✓✓

(3)

- 17.9 Nyimele iyi ya mutani uyu i ri humbudza ngei murahu musi Vho-Madilaga vha tshi tamba mufumakadzi wavho nga thumbu iyi, mutani hu tshi dzulela u vha na dzitsemano, u godana na u zwondololana. Fhedzi-ha namusi lo lala.✓✓

(2)

- 17.10 EE/Ku a tanganedzea, ngauri vho vha vha si tsha toda ñwana, zwa dovha hafhu zwa nanisa vengo nge ñwana a bebwa e na liño.
- Sa thoho ya muta vho vha vha si tsha toda ñwana nga u shavha tsahitundo.
 - Sa Muvenda, samba la ñwana wa 'shenga' lo vha vhangela mutsiko u sa takuvi vhutshiloni.

KANA

HAI/A ku tanganedzei.

- Sa munna vho vha vho tea vho dzhia vhudifhinduleli ha thumbu nga u ditsireledza uri i si vhe hone.
- A vha na vhuimo vha dzhiwadzhiwa nga mimuya ya shango vha tamba muta wavho.

[Zwivhili zwi pfalaho.] ✓✓

(2)

- 17.11 - Vho-Luvhani vho t̄anganedza u vhifha havho muvhilini vha hanedza munna wavho kha fhungo la u n̄ula/thutha thumbu.
- Vho ima vho khwātha vha t̄anganedza n̄wana wavho Tshifhiwa uri a si muholefhali na khathihi.
- Vho funza lushaka uri lu shandukise kuhumbulele kwavho kha zwa vhutendatenda na mvelele ya zwi kwamaho 'shenga', nga u tod̄a thuso ya vhađivhi. Ndi nga t̄anganedza u vhifha muvhilini.
- Vho tsireledza vhana vhavho, nga maanda Tshifhiwa, nga u pfuluwa, vha fhaṭa mud̄i vhe vhothe, vha alusa vhana vhavho.
- Vha fara nd̄ila ya Mudzimu ya u hangwela vho vha khakhelaho musi vha tshi hangwela na u t̄anganedza munna wavho murahu.

[Zwiraru fhedzi zwi tendiseaho.] ✓✓

(3)

[25]

KANA

ISHA LA MITODZI – NE Phaswana

MBUDZISO YA 18: *ISHA LA MITODZI* – MBUDZISO NDAPFU

KHA VHA DZHIELE NZHELE: Vha shumise adendamu iyi khathihi na rubriki i re mafhedziseloni.

Maraga dza mbuno: 15

Maraga dza tshivhumbeo na luambo: 10

Maraga dza tshivhumbeo na luambo dzi avhelwe nga nd̄ila i tevhelaho:

- Tshivhumbeo: (Mathomo, mutumbu, magumo) maraga dza 6
- Luambo: maraga 4 dzo avhelwa nga nd̄ila hei:
 - Arali e kha khoudu 6–7 u wana maraga 4
 - Arali e kha khoudu 4–5 u wana maraga 3
 - Arali e kha khoudu 1–3 u wana maraga 2
- Izwi hu tou vha mutheo wa u t̄ola/maka mbudziso iyi. Zwi tevhelaho kha zwi shumiswe sa tsumbandila/maga a u thusedza musi vha tshi t̄ola/maka mbudziso iyi.
- Fhedzi-ha, kha vha tendele phindulo dzo fhambanaho, dza vhusiki nahone dzi t̄anaho kuhumbulele na kusengulusele kwa vhudzivha.
- Vhalingiwa vha nga nekedza tsumbo/vhupfiwa/mbuno dzo angalalahlo vhukuma musi vha tshi tikedza makumedzwa/vhuimo/kuvhonele kwavho.
- Kha vha shumise rubriki i re mafhedziseloni musi vha tshi t̄ola/maka mbudziso iyi.

Marangaphanda

Mulaedza/Pfunzo ndi zwine muñwali a tama ri tshi guda zwone nganeani yawe. Buguni iyi hu na pfunzo/kana milaedza minzhi ine muñwali a tama u ri funza. Puloto, khudano na kubveledzele kwa vhaanewa zwi thusa u bvisela khagala milaedza iyi. Buguni iyi pfunzo/mulaedza muhulwane une muñwali a tama u ri funza ndi wa uri naho muthu a lingedza u dzumbetshedza tshiphiri tshi a fhedza tsho wanala, vhathu vha vho kundelwa u tshila zwavhuđi.

Mbuno

- Ri guda uri muthu kha fulufhedzee kha mufunwa wawe. Nganeani yashu ri wana Maria a sa fulufhedzei kha mufunwa wawe Aifheli, ngeno Vho-Loshani vha sa fulufhedzei kha mufumakadzi wavho Vho-Josephine. U sa fulufhedzea zwe vhanga uri Maria a vhe na thumbu/a vhifhe muvhilini nga Vho-Loshani.
- Ri dovha hafhu ra guda uri muthu ha tei u kutela vhuada. Vho-Josephine vho kutela vhuada ha munna wavho ngeno vha tshi tou divha mafhungo zwavhuđi uri ndi vhone vho khakhisaho Maria. Maria na Vho-Loshani vha kutela vhuada havho he vha ita nge vha pometschedza mihwalo kha Aifheli.
- Ri dovha hafhu ra guda uri tshiphiri tsho iteaho kale tshi a phulea. Izwi ri zwi vhona musi Rotondwa na Musatondwa vha tshi vho funana lwa u todou malana, zwenezwo zwa vho ita uri tshiphiri tshi fhedze tsho bvela khagala.
- Ri guda hafhu uri muthu arali a tshila a na tshiphiri zwi vha na masiandaitwa a si avhuđi. Izwi ri zwi vhona musi Maria a tshi wa nge a pfa uri Rotondwa na Musatondwa vha khou todia u malana, zwenezwo zwe ita na uri a shavhe vhuhadzi.
- Ri dovha hafhu ra guda uri muthu u fanela u kona u hangwela. Izwi ri zwi vhona musi Aifheli a tshi hangwela mufumakadzi wawe a mu tevhela a mu vhuisa hayani.
- Ri dovha hafhu ra guda uri zwi a kondia u fhandekanya vhafunani. Izwi ri zwi vhona musi Rotondwa na Musatondwa vho bvela phanda na u funana naho vhabebi vho vha sa takaleli vha tshi funana.
- Ri guda uri vhathu ri songo tenda u dzula na thaidzo vhunga zwi tshi nga ri disela mitsiko na malwadze. Vho-Maria vho lela thaidzo ye ya fhedza yo vha itela phanzi i sa takuwi.

Magumo

Muñwali o kona u bveledza milaedza buguni iyi nga ndila i tendiseaho vhukuma. O shumisa puloto, khudano na vhaanewa u itela uri vhavhali vha sale vho guda zwinzhi zwi kwamaho vhutshilo na matshilisano.

[Kha vha tanganedze mihumbulo yo fhambanaho, i tendiseaho naho yo fhambana na iyi.]

[25]

KANA

MBUDZISO YA 19: *ISHA LA MITODZI* – MBUDZISO PFUFHI

- 19.1 Mafhungo aya a khou bvelela nga tshifhinga tsha musalaunov hune vhathu vha malana nga munyanya hu si tshe na zwa mufheletshedzo.√ (2)
- 19.2 Tshi vhangaho phambano vhukati ha Vho-Maria na Rotondwa ndi ha musi Vho-Maria vha sa tendi a tshi mala Musatondwa nge vha ḫivha uri ndi dzikhaladzi ngeno ene a sa zwi ḫivhi, a simesa a kombetshedza.√√ (2)
- 19.3 Mafhungo aya a ḫana tshipida tsha nyito i takuwaho, ngauri ndi hone hune ra khou vhona u hula ha thaidzo, ngauri hu khou lugiswa munyanya wa mbingano une wa ḫaṇa u alusa thaidzo kha Maria na Vho-Loshani.√√ (2)
- 19.4 Mafhungo a u tshimbila zwavhuđi ha nzudzanyo dza munyanya a dzumbulula zwa murahu zwe Vho-Loshani na Maria vha vha vha tshi khou langana uri Aifheli u tea u pometschedza mihwalo na uri hu ḫavhanywe u dzudzanyiwa mbingano.√√ (2)
- 19.5 Dzina la 'Musatondwa' li tshimbilelana na zwithu zwivhi zwe zwa bvelela khae musi a tshi vho pēnga nga murahu ha u bebwa ha ḫwana. Kha zwa nzeo na vhutshilo hawe a ho ngo vha na u 'tondwa' na khathihi.√√ (2)
- 19.6 Masiandaitwa o vha a uri:
- Maria o vho vhifha muvhilini ha bebwa Rotondwa.
 - Vhana vha khotsi vho fhedza vho funana vha tendelana u dzulavhothe/vha malana.
 - Vho-Maria vho wa vha shavha vhuhadzi.
 - Vhutama ha Vho-Loshani na Aifheli ho hotefhala.
- [Zwivhili fhedzi zwi pfalaho.]√√ (2)
- 19.7 Muhumbulo muhulwane ndi wa u kaidza na u tsivhudza vhathu uri vha tshile nga u fhulufhedzea ngauri zwa sa ralo zwi nga vha dzhenisa khakhathini.√ Nganeani iyi ri wana Vho-Loshani na Maria vho tshila nga u sa fulufhedzea, ha vho mela thumbu ye ya pometschedza Aifheli, lwe vhana vha khotsi vha vho funana, tshiла tshipiri tsha phulea vha vho niwa nga ḫoni.√√ (3)
- 19.8
- Vha kutela vhuāda ha munna wavho.
 - Vha dovha hafhū vha vha mufumakadzi ane a funa muta wawe.
 - Ndi mufumakadzi ane a kondēlela nyimele dici vhavhaho (mutsiko).
 - Vha ḫanwa vhe mufumakadzi o dalaho tshidzumbe.
 - Vha ḫovha vha kona u hangwela.
- [Zwiraru fhedzi zwi pfalaho.]√√√ (3)

19.9 Yunivesithi ya Venda yo vha na thuthuwedzo ya uri Rotondwa na Musatondwa vha tangane henengei, vha vho fhedza vho funana, zwa vho ita uri tshiphiri tsha vhabebi vhavho tshi bvele khagala. ✓✓ (2)

19.10 EE/Ku a tanganedzea.

- Zwi a bvelela vhutshiloni hezwi.
- Vhathu ndi vha u khakha/u sa fhulufhedzea/vhumbulu.

KANA

HAi/A ku tanganedzei.

- Ngauri zwe vhifha vhukuma ngauri vho khakhisa musidzana wa khonani yavho Aifheli.
- Kutshilele kwavho a ku vhi tsumbo yavhuđi kha lushaka.
- A vha fhulufhedzei muđani ngauralo ndi tsumbo mmbi lushakani.

[Zwivhili fhedzi zwi pfalaho.] ✓✓ (2)

19.11 • Ndi nga tanganedza vhabebi vhanga.

- Ndi nga tanganedza riwananga na u lindela mufumakadzi wanga a tshi fhola.

• Ndi nga farela Vho-Maria na Vho-Loshani.

- Ndi nga thetshelesa vhabebi vhanga nda si tsha bvela phanda na mbingano heyi.

[Zwiraru fhedzi zwi pfalaho.] ✓✓✓

(3)

[25]

KANA

KHUVHANGANYO YA FULUKUŁOO – RV Tshikovhi

MBUDZISO YA 20: KHUVHANGANYO YA FULUKUŁOO – MBUDZISO NDAPFU

KHA VHA DZHIELE NZHELE: Vha shumise adendamu iyi khathihi na rubriki i re mafhedziseloni.

Maraga dza mbuno: 15

Maraga dza tshivhumbeo na luambo: 10

Maraga dza tshivhumbeo na luambo dzi avhelwe nga ndila i tevhelaho:

- Tshivhumbeo: (Mathomo, mutumbu, magumo) maraga dza 6
- Luambo: maraga 4 dzo avhelwa nga ndila hei:
 - Arali e kha khoudu 6–7 u wana maraga 4
 - Arali e kha khoudu 4–5 u wana maraga 3
 - Arali e kha khoudu 1–3 u wana maraga 2

- Izwi hu tou vha mutheo wa u ḥola/maka mbudziso iyi. Zwi tevhelaho kha zwi shumiswe sa tsumbandila/maga a u thusedza musi vha tshi ḥola/maka mbudziso iyi. Fhedzi-ha, kha vha tendele phindulo dzo fhambanaho, dza vhusiki nahone dzi tanaho kuhumbulele na kusengulusele kwa vhudzivha.
- Vhalingiwa vha nga ḥekedza tsumbo/vhupfiwa/mbuno dzo angalalaho vhukuma musi vha tshi tikedza makumedzwa/vhuimo/kuvhonele kwavho.
- Kha vha shumise rubriki i re mafhedziseloni 24 musi vha tshi ḥola/maka mbudziso iyi.

Marangaphanda

Limethafore ndi figara ya muambo ine ya bveledza mbampedzo vhukati ha zwithu zwivhili – tshithu tshino tshi dzhiwa sa tshīlā nga zwiito, mvumbo na zwīwe. Mbampedzo ya mamethafore i thusa u funza lushaka kha masia o fhambanaho a vhutshilo. Pfunzo ndi zwine mun̄wali a ḥoda ri tshi guda zwone nga mar̄walwa awe.

Mbuno

- Kha lungano lwa '**Kudele kwa lufu'**, vhaanewa vhahulwane ndi ḥongololo na luaviavi. Musi avha vhaanewa vhavhili vho rumiwa ha Nwali u isa milaedza yo fhambanaho, **Dongololo** lo do kundelwa u swika nga tshifhinga nga nwambo wa u ḥa/tshimbila li tshi ungeledzwa nga mbula ndilani. **Luaviavi** lwone naho lu tshi ḥivhelwa u tshimbila nga u ongolowa, a lwo ngo nyetha ndilani, lwo swikisa walwo mulaedza wa uri vhathu vha tshi tshila vha tea u fhedza nga u fa.
- Hezwi zwi ḥisa mbampedzo ya methafore ngauri **Dongololo** lo imela muthu ane nga u funesa u ḥa a vho hangwa u bveledza tshipikwa tshawe tshe a randelwa, ha fhulufhedzei, ha ḥinekedzeli kha mushumo wawe nahone zwi fhedza a tshi ḥisa mutshinyalo vhathuni. Kha lin̄we sia, **Luaviavi** ndi tsumbo yavhūdi ya muthu a no fhulufhedzea, a itaho mushumo wawe nga afho he a laedzwa ngaho, nahone a sa kungwi nga zwithu zwa mahodze a vho hangwa tshipikwa tshawe.
- Izwi zwi funza vhathu uri kha ri ite mishumo ye ra ḥnewa nga u fhulufhedzea, ro diimisela naho zwi tshi kond̄a.
- Kha '**Tshikhodo tsha Thovhele Vho Ratshimphi Phiriphiri Tshivhase**', hu na mbampedzo ya mamethafore o vhalaho vhukuma. Tsumbo:
 - '**Ndi nne phiriphiri**' – Thovhele Tshivhase afha u ḥivhambedza na phiriphiri i vhavhaho nahone i kombodzaho. Limethafore ili li sumbedza vhuhali vhuhulwane ha muhali a disaho tshinyalelo kha maswina awe.
 - '**Ndi tshivhasa-midi-ya vhāwe**' – Afha Thovhele u ḥivhambedza na mulilo u tshinyadzaho midi ya vhāwe.
 - '**Wa ha Mankili Mankili!**' – Afha Thovhele u vhambedza na ndou ya mitsindo i pfalaho kule – izwi ndi u shushedza maswina uri nga vhuhulu hawe, mitsindo yawe i pfiwa nga maswina awe vha shavha a sa athu u swika.

Magumo

Muñwali o kona u shumisa mamethafore u bveledza mbambedzo na u funza lushaka kha masia o fhambanaho a vhutshilo, nga lungano lwa 'Kudèle kwa lufu' na tshikhodo tsha 'Thovhele Vho Ratshimphi Phiriphiri Tshivhase'. Zwi khagala uri tshaka idzi dza maiwalwa a sialala dzo sikwa nga ndila ya vhutshiloni hashu nga khazwo.

[Kha vha ḥanganedze mihumbulo yo fhambanaho, i tendiseaho naho yo fhambana na iyi.]

[25]

KANA

MBUDZISO YA 21: *KHUVHANGANYO YA FULUKUŁOO* – MBUDZISO PFUFHI

PHINDULO DZA MBUDZISO PFUFHI DZA TSHIBVELEDZWA TSHA C: LUNGANO

- | | | |
|------|---|-----|
| 21.1 | Khudano i khou vhangwa nga nthani ha mivhangyo ya vhuhosi.√√ | (2) |
| 21.2 | Vele-łla-Mbeu o olwa sa khosi ya tshituhu,√ ngauri mafhungoni a lungano ulwu o vhulaha Vhangona lu ḥungufhadzaho.√ | (2) |
| 21.3 | U pfuluwa ha Bele-łla-Mambo hu thusedza uri ri pfectese uri ndi ngani ḥamus Vhavenda vho phađalala na mavunđu a la Afrika Tshipembe.√√ | (2) |
| 21.4 | Vhuhosi vhu naka u vhangiwa/Vhuhosi vhu tou bebelwa/Vhuhosi a vhu weli mulambo.√ | (1) |
| 21.5 | Muhumbulo muhulwane wa lungano ulwu ndi wa uri ri ḫivhe vhubvo ha Vhavenda na he vha swikela hone/Ri ḫivhe thevhekano na mudzi wa vhuhosi ha Vhavenda.√√ | (2) |
| 21.6 | Masiandaitwa e a vha a tshi vhangya nga u shumiswa ha ngomalungundu ndi a tevhelaho:
<ul style="list-style-type: none"> - U na ha mvula khulu. - U bvelela ha khuli khulu. - U kulea nungo ha maswina. - U vhulawa ha maswina/vhathu. <p>[Zwiraru fhedzi zwi pfalaho.] √√√</p> | (3) |

21.7 EE/Ndi a vha pfela vhutungu.

- Ngauri vho vhulawa lwa tshituhu nga Vele-la-Mbeu hu si na tshe vha tshinya.
- Vha dzhielwa shango lavho.
- Vha vhuswa nga swili naho vha sa zwi funi.
- Vho kandekanyelwa pfanelo dzavho dza vhuñe ha mavu.

KANA

HAI/A thi vha pfeli vhutungu.

- Ngauri kale shango li tshi thubiwa ho vha hu tshi tou lwiwa ha vha na dzimpfu na u shuluwa ha malofha sa zwenezwi two bvelelaho kha lushaka lwa Vhangona.
- A kundwaho u a thubelwa a dzhielwa shango na ndaka.
- Kale ho vha hu si na vhuñe ha mavu.

[Zwiraru fhedzi zwi pfalaho.] ✓✓✓ (3)

PHINDULO DZA MBUDZISO PFUFHI DZA TSHIBVELEDZWA TSHA D: VHURENDI HA SIALALA (TSHIKHODO)

21.8 Mushumo wa tshigarukela afha ndi wa u khwathisedza vhuñe na ndeme ya vhatavhatsindi vha Thengwe.✓ (1)

21.9 Ndi thumano/ndungekano ya u buða/buðekanya.✓ (1)

21.10 Liamele ili li amba uri ndi vhatu vhane vha nga u huvhadza vha tshi khou sea ngeno iwe u songo vhuya wa zwi lavhelela.✓✓ (2)

21.11 Vhuvhili hazwo zwi khwathisedza uri Vhangona ndi vhone vhongwaniwapo kha la Venda, vha dovha hafhu vha tenda u vhuswa na u luvha kha khosi na u tenda u dzhielwa shango lavho.

[Na zwinwe zwi pfalaho.] ✓✓ (2)

21.12 Ndi mutevhetsindo wa u tavhanya,✓ ngauri o takala na uri u khou khoda lushaka lwa vhatavhatsindi vha Thengwe.✓ (2)

21.13 EE/Ndi tendelana nae.

- Ngauri Vhangona vha a kona u kondelala zwithu zwi vhavhaho.
- Naho vho vhulawa lu tungufhadzaho nga Vhavenda a vho ngo shavha shangoni lavho.

[Zwivhili fhedzi zwi pfalaho.] ✓✓ (2)

[25]

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA B:

25

KHETHEKANYO YA C: DIRAMA

HA U TSA NDI HA U GONYA – LL Mafenya na NA Milubi

MBUDZISO YA 22: HA U TSA NDI HA U GONYA – MBUDZISO NDAPFU

KHA VHA DZHIELE NZHELE: Vha shumise adendamu iyi khathihi na rubriki i re mafhedziseloni.

Maraga dza mbuno: 15

Maraga dza tshivhumbeo na luambo: 10

Maraga dza tshivhumbeo na luambo dzi avhelwe nga ndila i tevhelaho:

- Tshivhumbeo: (Mathomo, mutumbu, magumo) maraga dza 6
- Luambo: maraga 4 dzo avhelwa nga ndila hei:
 - Arali e kha khoudu 6–7 u wana maraga 4
 - Arali e kha khoudu 4–5 u wana maraga 3
 - Arali e kha khoudu 1–3 u wana maraga 2
- Izwi hu tou vha mutheo wa u ḥtola/maka mbudziso iyi. Zwi tevhelaho kha zwi shumiswe sa tsumbandila/maga a u thusedza musi vha tshi ḥtola/maka mbudziso iyi. Fhedzi-ha,kha vha tendele phindulo dzo fhambanaho, dza vhusiki nahone dzi ḥtanaho kuhumbulele na kusengulusele kwa vhudzivha.
- Vhalingiwa vha nga ḥnekedza tsumbo/vhupfiwa(mbuno dzo angalalahlo vhukuma musi vha tshi tikedza makumedzwa/vhuimo/kuvhonele kwavho.
- Kha vha shumise rubriki i re mafhedziseloni musi vha tshi ḥtola/maka mbudziso iyi.

Marangaphanda

Khudano ndi u sa andana kana u fhambana ha mihibulo vhukati ha vhatambi, zwigwada na muthu ene muñe. Ri na khudano ya nga nn̄da na khudano ya nga ngomu. Vhatambi ndi vhathū vhane muñwali a vha shumisa musi a tshi ḥtodou bveledza khudano buguni ya dirama.

Mbuno

Kha dirama iyi ri wana khudano dzi tevhelaho:

- Khudano i re vhukati ha Vho-Thithor̄wi na mulayo/vhulamukanyi. Izwi ri zwi vhona musi Vho-Thithor̄wi vha tshi khou gungulela u vuliwa ha muthu we a vha o tshinya, gurannda dza vho zwi andadza o bva dzhele.
- Khudano i re vhukati ha Vho-Thithonwi na Vho-Mafanedza. Mafhungoni a dirama iyi ri pfa avha vhavhili vha tshi khou vhilaedzwa nga u tambudzwa ha vhafumakadzi na vhasidzana.

- Khu^ñdano i re nga ngomu kha vhafumakadzi vhane vha khou vhilaedzwa nga u tambudzwa nga vhanna na vhatukana. Izwi zwi vhonala musi vhafumakadzi vha tshi vho tou langana u vhumba dzangano ^{la} u tou ^{dilwela} kha thaidzo hei ine vha vha nayo.
- Khu^ñdano i re vhukati ha vhafumakadzi na mulayo. Mafhungoni a dirama iyi ri wana vhafukadzi vha tshi dzhia mulayo vha u vhea zwandani zwavho, nga u vha vho fara mi^ñtangano ya u langana u tou ya vha dilwela nga u vhona uri muvhuso a u khou vha nea tsireledzo yo khwathaho. Nga zwenezwo, vha vhona zwi khwi^ñe u dzhia mulayo vha u vhea zwandani zwavho.
- Khudano i re vhukati ha vhafumakadzi na mulayo i vhonala i tshi khou nana nge ha vho pfala uri hu na iwananyana wa ha Mmbereda we a do binyiwa. Afha ndi he vhafumakadzi vha sinyuswa nga u vhona mulayo u sa khou ita tshithu, ngeno vhutshinyi vhu tshi khou bvela phanda.
- Ri dovha hafhu ra vha na khu^ñdano ya nga ngomu (luvhengelambiluni) kha vhafumakadzi ya u vhenga vhanna vhothe vhane vha ita zwa u tambudza vhasidzana na vhafumakadzi.
- Khu^ñdano i re vhukati ha Muzila na vhafumakadzi. Vhafumakadzi vha bva fulo ^{la} u rwa Muzila we a vha a tshi khou tambudza vhafumakadzi lu si na musi.

Magumo

Munwali wa dirama iyi o kona u bvisela khagala khudano nga u shumisa vhafumakadzi vha mihaga u lwa na u tambudzwa havho na vhasidzanyana. Izwi zwi khwathisedzwa nge ra vhona khu^ñdano vhukati ha mirado yo^ñthe ya vhafumakadzi musi vha tshi bva fulo ^{la} u ya u rwa Muzila we a vha a tshi vha tambudza.

[Kha vha ^ñtanganedze mihumbulo yo fhambanaho, i tendiseaho naho yo fhambana na iyi.]

[25]

KANA

HA U TSA NDI HA U GONYA – LL Mafenya na NA Milubi

MBUDZISO YA 23: *HA U TSA NDI HA U GONYA – MBUDZISO PFUFHI*

- 23.1 Tshi vhangaho khu^ñdano vhukati ha Ntshavheni na Alice ndi mazwifhi e uyu wa munna a a pfa/vhudzwa nga khonani dzawe, a uri mufumakadzi wawe u funana na Tsanyane.✓✓ (2)
- 23.2 Ndi tshipida tsha nyito i takuwaho/i bvelaho phanda.✓ Ngauri ndi hune ra khou vhona thaidzo i tshi khou aluwa, musi Ntshavheni a tshi khou lutana na mufumakadzi wawe Alice.✓ (2)

- 23.3 - Mafhungo aya a tana Ntshavheni e munna aye a tevhelela mafhungo aye
a si vhe na vhu^{tanzi} nao./Ndi munna wa zwitshele.
- Munna wa tshibonda/a tambudzaho mufumakadzi.
- Munna a vhuswaho nga mbiti.
[Zwivhili fhedzi zwi pfalaho.]✓✓ (2)
- 23.4 Mafhungo aya a thusedza u anetshela zwa phanda ngauri Ntshavheni o do
fhedza o zwi wana musi dirama i tshi khou bvela phanda uri khonani dzawe
dzo vha dzi tshi khou mu xedza, a vho lwa/fhambana na mufumakadzi
wawe nga nthani ha mazwifhi. ✓✓ (2)
- 23.5 Aironi i vhonala musi vhataleli vha tshi divha uri hu khou do bvelela mini
kha muanewa ngeno ene a sa divhi tshithu, sa zwe zwa bvelela kha
Ntshavheni musi khonani dzawe na vhataleli vha tshi zwi divha uri u khou
ya u fhambana na mufumakadzi wawe, ngeno ene na mufumakadzi wawe
Alice vha sa divhi tshithu nga mafhungo ayo.✓✓ (2)
- 23.6 Mulaedza ndi wa u kaidza vhokhotsi/vhanna uri vha songo lutana na
vhafumakadzi/mita yavho nga nthani ha mafhungo e vha tou pfa/zwitshele,
ngeno vha si na vhu^{tanzi} nao, ngauri zwi do vha pwashela midi/mita.✓
Buguni Ntshavheni o lwa/fhambana na musadzi nga nthani ha mazwifhi e a
pfa nga khonani dzawe.✓✓
[Maraga 1 ya mulaedza, na 2 dza thikhedzo.] (3)
- 23.7 Siangane ya masosani/zwipotoni hune vhanna vha sokou diambela
mafhungo a re one na a si one, zwo vha na thuthuwedzo ya uri Ntshavheni
a dzhie mazwifhi a vho tuwa a ya a lwa na mufumakadzi wawe zwi songo
fanela.✓✓ (2)
- 23.8 Thoho iyi i sumbedza uri vhatu vha nga u xedza/tshutshudza wa ita
zwithu zwo khakheaho wa vho disola vhu^{shiloni} hau hothe.✓ Zwo ralo na
kha Ntshavheni we a tshutshudza nga dzikhonani dzawē a vho fhambana
na mufumakadzi/muta wawe.✓ (2)
- 23.9 Ntshavheni Alice
 - U tevhelela mafhungo a mazwifhi.
 - U rwa musadzi.
 - Ha imeli ngoho.
 - U humbulela musadzi vhuvhi.
 - Ha na vhudifhinduleli sa munna.
 - Ha tevheli mazwifhi/ zwitshele.
 - Ha lifhedzi munna.
 - U a imela ngoho.
 - Ha humbuleli munna vhuvhi.
 - U na vhudifhinduleli ha u vha musadzi.
- [Mbamedzo tharu dici pfalaho.]✓✓✓ (3)

- 23.10 - Ndi nga eletshedza uri a litshe zwa u nwa mahalwa zwipotoni.
 - Munna ha tevheli zwitshele zwa vhathu.
 - Munna u tou amba na mufumakadzi wawe, thaidzo a dzi tandululwi nga tshibonda.

[Zwiraru fhedzi zwi pfalaho.]✓✓✓

(3)

- 23.11 Ee/Ndi a mu pfela vhutungu.

- Ngauri o pomokwa na u tshinywa dzina nga ha u funana na Tsanyane ngeno zwi si zwone.
- O rwelwa mafhungo a si one.
- Muta wawe wo pwashea nga nthani ha mazwifhi.

KANA

HAI/A thi mu pfeli vhutungu.

- Ngauri o itela munna wawe tshiambelo.
- O vha o tea a songo tuwa a sia mudi wawe nga nthani ha mafhungo a si one.

[Zwivhili fhedzi zwi pfalaho.]✓✓

(2)

[25]

KANA

MBUDZISO YA 24: MBUDZISO NDAPFU

MILOMO YA NUKALA – NP Nefefe

KHA VHA DZHIELE NZHELE: Vha shumise adendamu iyi khathihi na rubriki i re mafhedziselonni.

Maraga dza mbuno: 15

Maraga dza tshivhumbeo na luambo: 10

Maraga dza tshivhumbeo na luambo dzi avhelwe nga ndila i tevhelaho:

- Tshivhumbeo: (Mathomo, mutumbu, magumo) maraga dza 6
- Luambo: maraga 4 dzo avhelwa nga ndila hei:
 - Arali e kha khoudi 6–7 u wana maraga 4
 - Arali e kha khoudi 4–5 u wana maraga 3
 - Arali e kha khoudi 1–3 u wana maraga 2
- Izwi hu tou vha mutheo wa u ṭola/maka mbudziso iyi. Zwi tevhelaho kha zwi shumiswe sa tsumbandila/maga a u thusedza musi vha tshi ṭola/maka mbudziso iyi. Fhedzi-ha,kha vha tendele phindulo dzo fhambanaho, dza vhusiki nahone dzi tanaho kuhumbulele na kusengulusele kwa vhudzivha.
- Vhalingiwa vha nga ṇekedza tsumbo/vhupfiwa/mbuno dzo angalalahlo vhukuma musi vha tshi tikedza makumedzwa/vhuimo/kuvhonele kwavho.
- Kha vha shumise rubriki i re mafhedziselonni musi vha tshi ṭola/maka mbudziso iyi.

Marangaphanda

Khudano ndi u sa andana kana u fhambana ha mihumbulo vhukati ha vhatambi, zwigwada na muthu ene muñe. Ri na khudano ya nga nn̄da na khudano ya nga ngomu. Vhatambi ndi vhathu vhané muñwali a vha shumisa musi a tshi todou bveledza khudano buguni ya dirama.

Mbuno

Kha dirama iyi ri wana khudano i tevhelaho:

- Khudano vhukati ha Vho-Bukuta na Tsumbedzo. Mathomoni a dirama iyi ri vhona khudano vhukati ha Vho-Bukuta na nwana wavho wa mutukana Tsumbedzo, musi vha tshi mu rwela uri ha sheledzi miri yavho.
- Ri dovha ra vha na khudano vhukati ha Vho-Bukuta na Ntshengedzeni. Mafhungoni a dirama iyi ri vhona khudano vhukati ha Ntshengedzeni na khotsi awe Vho-Bukuta, musi vha tshi khou mu tambudza lwa vhudzekani.
- Ri dovha hafhu ra vha na khudano ya ngomu i re kha Ntshengedzeni, musi a tshi khou dzulela u humbula nga ha u tambudzwa lwa vhudzekani. Mafhungoni a dirama iyi Ntshengedzeni u dzulela u la mbilu ya u tambudzwa hawe nga khotsi awe, fhedzi a tshi ambela ngomu.
- Ri dovha hafhu ra vha na khudano vhukai ha Vho-Takalani na Vho-Bukuta. Izwi ri zwi vhona musi Vho-Takalani vha tshi khou kaidza Vho-Bukuta nga ndila ye vha vha tshi khou fara ngayo vhana vhavho, nga maanda Tsumbedzo.
- Khudano i re vhukati ha vhadededzi na thohoyatshikolo na Vho-Bukuta. Mafhungoni a dirama iyi ri wana Vho-Bukuta vha tshi lwa na vhadededzi vha vha vhudza uri kha vha dibvise kha mafhungo a mudini wavho.
- Ri dovha hafhu ra vha na khudano vhukati ha Ntshengedzeni na Tsumbedzo musi mme awe vha tshi khou mu vhudzisa uri u khou liwa nga mini. Ndi he Ntshengedzeni a vhudza khaladzi uri a dibvise kha mafhungo awe nahone ha thanga yawe.
- Ri dovha hafhu ra vha na khudano vhukati ha Ntshengedzeni na Vho-Bukuta musi vha tshi khou isa phanda na u mu tambudza lwa vhudzekani.
- Khudano vhukati ha Vho-Takalani na Vho-Bukuta i vha hone nga murahu ha musi Ntshengedzeni o shavha hayani, a tshi khou shavha khotsi awe. Vho-Bukuta vha rwa Vho-Takalani nga murahu ha musi ho no wanala ngoho kha mushumelavhapo.
- Ri dovha ra vha na khudano vhukati ha Vho-Bukuta na mapholisa. Zwo vha khagala musi vha tshi farwa nga mapholisa ho no tou vuwa khakhathi.
- Ri dovha hafhu ra vha na khudano vhukati ha Vho-Bukuta na vhulamukanyi/mulayo. Vho-Bukuta vha lwa na mutshutshisi khothe vha tshi lwela uri vhone vha kha ngoho nahone a hu na tshe vha khakha ngauri nwana ndi wavho.

Magumo

Muñwali wa ḋirama iyi o kona u bvisela khagala khudano nga u shumisa Vho-Bukuta, Vho-Takalani, vhana vhavho, vhadededzi na mulayo. Izwi zwi khwathisedzwa nge ra vhona khudano vhukati ha Vho-Bukuta, mutani hu tshi vha na u fhambana hunzhi vhukati ha zwigwada izwi.

[Kha vha ḫanganedze mihumumbulo yo fhambanaho, i tendiseaho naho yo fhambana na iyi.]

[25]

KANA

MBUDZISO YA 25: MILOMO YA NUKALA – MBUDZISO PFUFHI

- 25.1 - Ndi musi Vho-Bukuta vha tshi rwa Tsumbedzo ngeno a songo tshinya tshithu.✓
- Ndi musi Vho-Takalani vha tshi imelela ḫwana/Tsumbedzo ha vho takuwa tsemano vhukati ha mme na khotsi.✓ (2)
- 25.2 Ndi nyito i takuwaho/i bvelaho phanda.✓ Ngauri ndi musi thaidzo ya u tambudzwa ha vhana na mufumakadzi nga Vho-Bukuta i tshi khou ḫana u vhifha/aluwa/hulela i tshi ya.✓ (2)
- 25.3 - Vho-Takalani vho olwa sa mufumakadzi a ḫonifhaho munna wawe.✓
- Vha funa vhana vhavho vhothe nahone vha dovha vha vha tsireledza.✓ [Zwivhili fhedzi zwi pfalaho.] (2)
- 25.4 Mathakheni a bugu ndi he zwa wanala uri Vho-Bukuta vho vha vha tshi tambudza Ntshengedzeni lwa vhudzekani, ngeno u rwa Tsumbedzo yo vha i ndila ya uri a vhe kule na Ntshengedzeni/u khou vha khakhisa.
[Maraga mbili kha ḫalutshedzo i pfalaho.]✓✓ (2)
- 25.5 Ndi musi riñe sa vhavhali/vhataleli ri tshi zwi ḫivha uri Vho-Bukuta vha khou tambudza Ntshengedzeni lwa vhudzekani ngeno Vho-Takalani, mme awe, Tsumbedzo na vhadededzi vha sa zwi ḫivhi.✓✓ (2)
- 25.6 - Ndi wa uri vhokhotsi vha songo tambudza vhana vhavho na vhafumakadzi ngauri vha ḫo farwa nga mapholisa.✓
- Vhokhotsi vha tea u ḫonifha pfanelo dza vhana na vhafumakadzi.✓
- Ndi samba li sa takuwi u edela na ḫwana we wa tou beba.✓
- Tshivhi tshau tshi do u wana, zwi nga tou lenga.✓
- Vhomme kha vha thanye vha tsireledze vhana vhavho.✓
- Vhathu kha vha vhige u tambudzwa hufhio na hufhio.✓
[Maraga THARU kha mbuno tharu dici pfalaho.] (3)

- 25.7 Ntshengedzeni sa ńwana muṭāni ha koni u ṭat̄isana na mubebi wawe naho a tshi khou khakheliwa, zwenezwo a zwi ri mangadzi musi a sa koni u amba na u farisa khotsi awe musi vha tshi khou mu tambudza lwa vhudzekani.✓✓ [Maraga MBILI kha phindulo i pfalaho.] (2)
- 25.8 Dzina ḥa bugu ḥi bvisela khagala nyemulo ya mubebi a tshi tama u ita zwa vhudzekani na ńwana. Ri zwi vhona musi Vho-Bukut̄a vha tshi pfa vha tshi tama u ita zwa vhudzekani na ńwana wavho nge vha vha vha tshi khou mu emula.✓✓ (2)
- 25.9 - Ntshengedzeni o ḥo fhedza o vhifha muvhilini.
 - Ha ngo tsha kona u fhedza tshikolo tshawe.
 - Vho-Bukut̄a vho ḥo farelwa u tambudza ńwana wavho lwa vhudzekani.
 [Maraga tharu kha mbuno dici pfalaho.] ✓✓✓ (3)
- 25.10 Ndi nga sasalandza uri :
 - Vho-Bukut̄a vha na tshit̄uhu tsha u ita zwa vhut̄udzi na ńwana wavho.
 - Vho-Bukut̄a vho vha vha tshi takadza vhone vhaṇe fhedzi.
 - Vha tshila sa muthu a shayaho vhudifhinduleli.
 - Musi vha tshi sokou rwa muthu a songo tshinya tshithu.
 [Zwiraru fhedzi zwi pfalaho.] ✓✓✓ (3)
- 25.11 Ee/Ndi a mu pfela vhut̄ungu.
 - Ngauri o vha a tshi khou tambudziwa lwa vhudzekani nga khotsi awe.
 - Ngauri o fhedza o vhifha muvhilini nga khotsi awe.
 - Ngauri o fhedza na tshikolo a songo tsha tshi ḥaphudza.

KANA

Hai/A thi mu pfeli vhut̄ungu.

- Ngauri o vha o tea o ya a pota mapholisani/mushumelavhapo/vhadededzi uri a kone u wana thuso.
- Ngauri o vha o tea o vhudza mme awe zwine khotsi awe vha khou mu ita nga ḫuvha ḥa u thoma.
- O vha o tea o shavha a tshi ḥođa thuso nga ḫuvha ḥa u thoma.
- O vha o tea o vhidza muṭāngano na vhabebi vhawé uri a vha vhudze zwine zwa khou bvelela.

[Zwivhili fhedzi zwi pfalaho.] ✓✓

(2)

[25]

MBUDZISO YA 26: *U LEMA HU FHIRA U LOTSHELWA – MBUDZISO PFUFHI*

ULEMA HU FHIRA U LOTSHELWA – IP Demana

KHA VHA DZHIELE NZHELE: Vha shumise adendamu iyi khathihi na rubriki i re mafhedziseloni.

Maraga dza mbuno: 15

Maraga dza tshivhumbeo na luambo: 10

Maraga dza tshivhumbeo na luambo dzi avhelwe nga ndila i tevhelaho:

- Tshivhumbeo: (Mathomo, mutumbu, magumo) maraga dza **6**
- Luambo: maraga 4 dzo avhelwa nga ndila hei:
 - Arali e kha khoudi 6–7 u wana maraga 4
 - Arali e kha khoudi 4–5 u wana maraga 3
 - Arali e kha khoudi 1–3 u wana maraga 2
- Izwi hu tou vha mutheo wa u t̄ola/maka mbudziso iyi. Zwi tevhelaho kha zwi shumiswe sa tsumbandila/maga a u thusedza musi vha tshi t̄ola/maka mbudziso iyi. Fhedzi-ha,kha vha tendele phindulo dzo fhambanaho, dza vhusiki nahone dzi tanaho kuhumbulele na kusengulusele kwa vhudzivha.
- Vhalingiwa vha nga nekedza tsumbo/vhupfiwa/mbuno dzo angalalahlo vhukuma musi vha tshi tikedza makumedzwa/vhuimo/kuvhonele kwavho.
- Kha vha shumise rubriki i re mafhedziseloni musi vha tshi t̄ola/maka mbudziso iyi

Marangaphanda

Khudano ndi u sa andana kana u fhambana ha mihumbulo vhukati ha vhatambi, zwigwada na muthu ene muñe. Ri na khudano ya nga nn̄da na khudano ya nga ngomu. Vhatambi ndi vhathu vhanie muñwali a vha shumisa musi a tshi todou bveledza khudano buguni ya dirama.

Mbuno

Kha dirama iyi ri wana khudano dzi tevhelaho:

- Khudano i re vhukati ha Vho-Nefefe na Vho-Marīta musi vha tshi khou luñanelu u leñwa ha Mashudu. Izwi ri zwi vhona musi Vho-Nefefe vha tshi kwatela Mashudu musi o lenga u vhuya, Vho-Marīta vha a mu imelela.
- Khudano i re vhukati ha Vho-Marīta na Khwathisani. Izwi ri zwi vhona musi Khwathisani a tshi eletshedza mme awe nga u vhona mme awe vha tshi shumela Mashudu ene o dzula. Mafhungo aya o kwatisa Vho-Marīta lwe vha fhedza vha tshi sema Khwathisani.

- Khu^ñdano i re vhukati ha Vho-Nefefe na Mashudu. Izwi ri zwi vhona musi Vho-Nefefe vha tshi rwa/kaidza Mashudu kha mafhundo awe a u sa dzhiela nt̄ha mafhundo a tshikolo, na u lenga u vhuya hayani. Mashudu mafhundo aya ha ngo mu dina zwi^ñuku.
- Khu^ñdano i re vhukati ha Khwathisani na Mashudu. Izwi ri zwi vhona musi Khwathisani a tshi sinyutshela kutshilele kwa Mashudu, a vho ita na u mu rwa. Mashudu ho ngo tanganedza u kaidzwa uho.
- Khudano i re vhukati ha Vho-Marita na Mashudu. Izwi ri zwi vhona musi Mashudu a tshi sinyutshela mme awe nge vha vha tshi khou mu hanelu u ya makhuwani na Tsaiwani, zwo bva kha muloro we vha vha nawo, fhedzi Mashudu a kombetshedza a tuwa.
- Ri dovha hafhu ra vha na khudano ya nga ngomu kha Vho-Marita sa mubvumbedzwa ene mune. Izwi ri zwi vhona musi Vho-Marita vha tshi vho vhona u hula ha vhunderiwa ha nwana wavho, vha vho fhedza vho tou divhulaha.
- Khudano i re vhukati ha Mashudu na muhadzinga He^ñeni. Izwi ri zwi vhona musi He^ñeni a tshi shushedza Mashudu nga lufhang'a vho shavha a thulwa nga goloi a lovha.
- Khudano i re vhukati ha He^ñeni na munna wawe Tsaiwani. Izwi ri zwi vhona musi He^ñeni a tshi sinyutshela munna wawe Tsaiwani, musi o wanulusa uri o mu vhuyela na muhadzinga musi a tshi bva Venda, a da a mu dzumba heneha tshikhuwani.

Magumo

Munwali wa dirama iyi o kona u bvisela khagala khu^ñdano nga u shumisa mirado ya muta wa Vho-Nefefe. Izwi zwi khwathisedzwa nge ra vhona khudano vhukati ha mirado yo^ñthe ya muta musi vha tshi lingedza u tandulula thaidzo ya vhunderiwa ha Mashudu.

[Kha vha tanganedze mihumbulo yo fhambanaho, i tendiseaho naho yo fhambana na iyi.]

[25]

KANA

ULEMA HU FHIRA U LOTSHELWA – IP Demana**MBUDZISO YA 27: *ULEMA HU FHIRA U LOTSHELWA – MBUDZISO PFUFHI***

- 27.1 Tshi vhangaho khudano vhukati ha Vho-Marīta na Mashudu ndi tsha uri mme awe vho vha sa funi a tshi t̄ahela Tsaiwani tshikhuwani, vha litsha na u mu bikela mbuvha, ene a vho dinalea a vho thoma u semana.√√ (2)
- 27.2 Ndi tshipida tsha nyito i takuwaho/i bvelaho phanda,√ ngauri Vho-Marīta zwi tshi khou thoma u vha vhifhela, ngeno Mashudu a tshi khou livha u tangana na zwi hulu ngei tshikhuwani.√ (2)
- 27.3 Mafhungo aya a t̄ana Mashudu e musidzana a si na mikhwa, a sa t̄honifhi, wa ndeňwa na u sema vhabebi.√√ [Zwivhili zwi pfalaho.]√√ (2)
- 27.4 Muloro u khwathisedza zwe Mashudu a vho fhedza o thulwa nga goloi a lovha ngei tshikhuwani nge a vha a tshi khou shushedzwa nga Heleni musadzi wa Tsaiwani nga lufhang. √√ (2)
- 27.5 Aironi i vhonala musi vhataleli vha tshi divha uri khaladzi a Tsaiwani, Sara, o vha a tshi divha uri Heleni u khou do da u shushedza Mashudu, ngeno Mashudu o vha a sa divhi uri u khou delwa/o lalelwa.√√ (2)
- 27.6 Mulaedza ndi wa u kaidza vhomme uri vha songo lema vhana, ngauri zwi vha wedza khomboni i si na vhukono.√ Buguni Vho-Marīta vho lema Mashudu, lwe vhunderiwa ho no hulela vha vho divhulaha na ene ñwana a vho fhedza o thulwa nga goloi a lovha.√√ (3)
- 27.7 Siangane ya muta wa ha Nefefe hune vhabebi vha sumbedza u fhandekana kha kualusele kwa vhana, zwo vha na thuthuwedzo ya uri Mashudu a aluwe e ndeňwa, nge mme awe vha vha vha tshi imelela kutshilele kwawe kwo khakheaho.√√ (2)
- 27.8 Thoho iyi i amba uri mubebi/muthu a lemaho ñwana u khou divhangela thaidzo dzi si na vhukono kha vhutshilo.√ Zwo ralo na kha Vho-Marīta vhe vha lema Mashudu zwe zwa fhedza zwo vha la t̄hoho khathihi na ñwana wavho.√ (2)
- 27.9 Vho-Nefefe Vho-Marīta
 - Vha funa vhana vhothe lu edanaho.
 - A vha lemi vha vhana.
 - Vha tutuwedza zwa tshikolo.
 - Vha sanda zwa vhudzekani ha ñwana a tshee mutuku.
 - Vha na vhudifhinduleli sa mubebi.
 - Vha funesa Mashudu, vha vhenga Khwathisani.
 - Vha lema Mashudu.
 - A vha na ndavha na pfunzo ya ñwana wavho Mashudu.
 - Vha tutuwedza ñwana u ita zwa vhatukana.
 - A vha na vhudifhinduleli ha u vha mubebi.
- [Zwiraru fhedzi zwi pfalaho.]√√√ (3)

- 27.10 - Ndi munna a sa fulufhedzei nge a vho funana na Mashudu ngeno e na muča wawe.
 - Tsaiwani ha na thonifho nge a tenda u swielelwā mutčani wa ha Nefefe.
 - Tsaiwani u a zwifha nge a dzumbetshedza uri ha na musadzi.
 [Zwiraru fhedzi zwi pfalaho.] ✓✓✓ (3)

- 27.11 Ee/Ndi a mu pfela vhutungu.
 - Ngauri o fhedza o lovha zwine zwa vha zwithu zwi vhavhaho.
 - Ngavhe a newe tshiñwe tshikhala o vha a tshi do shanduka.
 - Ha diitisi o tou leňwa nga mme awe.

KANA

HAI/A thi mu pfeli vhutungu.

- Ngauri o tangana na khakhathi nge a leňwa nga mme awe.
 - Na ene muñe o vha a tshi takadzwa nga vhutshilo ho khakheaho.
 - O vha o tea o thetshelesa vhabebi vhawé.

[Zwivhili zwi pfalaho.] ✓✓ (2)

[25]

KANA

MBUDZISO YA 28: MBUDZISO NDAPFU

TSHILWAVHUSIKU – TT Mudau

KHA VHA DZHIELE NZHELE: Vha shumise adendamu iyi khathihi na rubriki i re mafhedziseloni.

Maraga dza mbuno: 15

Maraga dza tshivhumbeo na luambo: 10

Maraga dza tshivhumbeo na luambo dzi avhelwe nga ndila i tevhelaho:

- Tshivhumbeo: (Mathomo, mutumbu, magumo) maraga dza 6
- Luambo: maraga 4 dzo avhelwa nga ndila hei:
 - Arali e kha khoudi 6–7 u wana maraga 4
 - Arali e kha khoudi 4–5 u wana maraga 3
 - Arali e kha khoudi 1–3 u wana maraga 2
- Izwi hu tou vha mutheo wa u t̄ola/maka mbudziso iyi. Zwi tevhelaho kha zwi shumiswe sa tsumbandila/maga a u thusedza musi vha tshi t̄ola/maka mbudziso iyi. Fhedzi-ha,kha vha tendele phindulo dzo fhambanaho, dza vhusiki nahone dzi tanaho kuhumbulele na kusengulusele kwa vhudzivha.
- Vhalingiwa vha nga nekedza tsumbo/vhupfiwa/mbuno dzo angalalahi vhukuma musi vha tshi tikedza makumedzwa/vhuimo/kuvhonele kwavho.
- Kha vha shumise rubriki i re mafhedziseloni musi vha tshi t̄ola/maka mbudziso iyi.

Marangaphanda

Khudano ndi u sa andana kana u fhambana ha mihumbulo vhukati ha vhatambi, zwigwada na muthu ene muñe. Ri na khudano ya nga nn̄da na khudano ya nga ngomu. Vhatambi ndi vhatħu vhane muñwali a vha shumisa musi a tshi ḥodou bveledza khudano buguni ya dirama.

Mbuno

Kha dirama iyi ri wana khudano i tevhelaho:

- Khudano ya nga ngomu kha magota a Litshovhu. Izwi ri zwi vhona musi Vho-Gangashe na Vho-Mudzulikutama vha tshi thoma u vhalahedza nga zwiito zwa maforoterekere, vha vho humbula u yo vhiga mafhongo ayo ha Thovhele Tshilwavhusiku.
- Ri dovha ra vha na khudano ya nga ngomu kha Thovhele Tshilwavhusiku. Izwi ri zwi vhona musi Thovhele Tshilwavhusiku a tshi sumbedza u vhalahedza-vho nga zwiito zwa maforotereke, lune a vho humbula u lwa navho.
- Ri dovha hafhu ra vha na khudano vhukati ha Mphelekedzeni na maforotereke. Izwi ri zwi vhona musi Mpheletshedzeni a tshi rwiwa lu isaho lufuni nga maforotereke, hu tshi pfi o wanala a tshi khou tswa khuhu. Mafhongo aya o nanisa thaidzo ine Thovhele Tshilwavhusiku na vhalanda vhawé vha vha nayo.
- Ri dovha hafhu ra vha na khudano vhukai ha Ntsieni na maforotereke. Izwi ri zwi vhona musi Ntsieni a tshi rwiwa nga maforotereke, nge kholomo ya raha khamelo musi a tshi khou i hama. Phungo ili lo sinyusa Thovhele Tshilwavhusiku nge a rwelwa zhinda lawe.
- Khudano i re vhukati ha vha dindā vha Thovhele Tshilwavhusiku na maforotereke. Izwi ri zwi vhona musi vha dindā vha Thovhele Tshilwavhusiku vha tshi shakuliswa nga maforotereke.
- Ri dovha hafhu ra vha na khudano vhukati ha mmbi ya Thovhele Tshilwavhusiku na maforoterekere. Izwi ri zwi vhona musi Thovhele Tshilwavhusiku na mmbi yawe vha tshi bva pfumo la u ya u lwa na maforotereke vhusiku. Afho ndi he ha vhulawa vhunzhi ha maforotereke.

Magumo

Muñwali wa dirama iyi o kona u bvisela khagala khudano nga u shumisa Thovhele Tshilwavhusiku, vhalanda vhawé na maforotereke. Izwi zwi khwathisedza nge ra vhona khudano vhukati ha Thovhele Tshilwavhusiku, vhalanda na maforotereke musi vha tshi lingedza u tandulula thaidzo dzine dza khou vhangwa nga u sa tsha ḥoda u bva ha maforotereke shangoni lavho.

[Kha vha ḥanganedze mihumbulo yo fhambanaho, i tendiseaho naho yo fhambana na iyi.]

[25]

KANA

MBUDZISO YA 29: *TSHILWAVHUSIKU* – MBUDZISO PFUFHI

- 29.1 Ndi musi maforotereke a tshi vho thoma u dzharatela shango la Swongozwi a songo wana thendelo, na u rwa na u tambudza vhañe vha haya.✓✓ (2)
- 29.2 Ndi nyito i takuwaho/i bvelaho phanda.✓ Ngauri ndi musi thaidzo dza mafhungo a mikano/dzidaraña a tshi khou naña u vhifha.✓ (2)
- 29.3 Vho-Tshilwavhusiku vho olwa sa khosi ya vhuhali, a sa ofhi tshithu nahone i funaho u tsireledza zwine zwa vha zwayo/sa khosi i no thetshelesa vhalanda vhayo.
[Zwivhili fhedzi zwi pfalaho.]✓✓ (2)
- 29.4 Vho-Tshilwavhusiku na mmbi yavho vho do fhedza vha tshi tshotela maforotereke vha vha vhulaha nga mapfumo hu vhusiku.✓✓ (2)
- 29.5 Ndi musi riñe sa vhavhali/vhataleli ri tshi zwi divha uri Vho-Tshilwavhusiku vha khou lugisela mmbi ine ngayo vha do fhedza vho tshotela maforotereke, ngeno vhapondiwa/vhatshothelwa (maforoterekere) vha sa zwi divhi.✓✓ (2)
- 29.6 - Ndi wa uri murangaphanda u tea u lwela zwi re zwawe a sa neti.✓
 - U tea u lwela uri hu vhe na vhuthihi na pfano kha vhatu vhawé.✓
 - U tea u thetshelesa musi vhalanda vhawé vha tshi mu eletshedza.✓
 - Tshilwavhusiku o vha na nyandano na vhatu vhawé vha fhedza vho kunda maforoterekere.✓✓
 [Maraga NTHIHÌ i avhelwe muhumbulo muhulwane, ngeno maraga MBILI dzi tshi tea u avhelwa kha thikhedzo.] (3)
- 29.7 Vho-Gangashe na Vho-Mudzulikutama sa magota, mató na ndevhe zwa Thovhele, a zwi ri mangadzi musi vha tshi vhona shango li itshi khou dzhiwi nga maforotereke, vha tshi ya u vhiga ha Thovhele Tshilwavhusiku uri a vhe ene ane a dzhia tsheo, vhunga nga mvelele vha sa tendelwi u dzhia tsheo vha songo suma musanda.
[Maraga mbili kha phindulo i pfalaho.] ✓✓ (2)
- 29.8 Vho-Tshilwavhusiku na mmbi yavho vho tshotela maforotereke vha vha vhulaha hu vhukati ha vhusiku vhatu vho edela.✓✓ (2)
- 29.9 Musi Vho-Tshilwavhusiku vho no vhulaha maforotereke nga vhunzhi, vho vha vha tshi khou lavhelela uri vha do tuwa shangoni lavho, fhedzi a vho ngo tuwa. Luka na vho ponyaho u vhulahwa vho vhulunga zwitumbu henefho kha la Swongozwi vha fhedza vho dzula tshothe.
[Maraga tharú kha phindulo i pfalaho.]✓✓✓ (3)

29.10 Ndi nga sasalandza uri :

- Musi vha tshi ri vho tondiwa nga fhethu ha u awela vhone vha vho tou ita na u dzharatela uri vha shango vha songo tsha kona u dzhena.
- Musi vha tshi vho thoma u rwa vhathu vha tshi vha pomoka uri vha khou tswa.
- Musi vha tshi vho thoma u vhulaha vhathu vha tshi ri vha khou dzhena dzharatani dzavho.
- Musi vha tshi dibandutshedza vha tshi hana u bva fhethu he vha humbelu u awela hone.

[Zwiraru fhedzi zwi pfalaho.] ✓✓✓

(3)

29.11 EE/Ndi a mu pfela vhutungu.

- Ngauri vhathu vha lushaka lwa hawe na mufumakadzi wawe vho do fhedza vho vhulawa.
- Vho tou dodeliwa vhusiku vha vhulawa tshisulu vha songo dilamulela.

KANA

HAI/A thi mu pfeli vhutungu.

- Ngauri vho vha vho tea vha songo tsha tou dzulesa vho difhirela, vho vha vha tshi do vha vho tsireledzea.
- Ngauri vho tou levha nga u rwa na u vhulaha vha shango.
- Musi vha tshi vho ita vha shango dziphuli na u dzharatela fhethu hu si havho.
- Musi vha tshi vho dibandutshedza fhethu he vha tou awela, vha vho hana u tuwa.

[Zwivhili fhedzi zwi pfalaho.] ✓✓

(2)

[25]

**THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA C:
MARAGAGUTE:**

25

80

KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U TOLA MAANEA A LITHERETSHA – MBUDZISO NDAPFU: VHURENDI [MARAGA: 10]

Khritheria	Vhukoni ha nthesa	Tshikili Tshone	Vhukoni ha vhukati	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
ZWI RE NGOMU	5–6	4	3	2	0–1
Tsenguluso ya thoho Tshidziki tsha mafhuno/u khwathisedza nga vhutanzi na kupfesesele kwa tshibveledzwa	-Tsenguluso yo nwelelaho ya thoho -Mbuno dzo angalalaho dzi gobolaho; hu na khwathisedzo yo dziaho u bva kha tshirendo -U pfesesa ha nthesa ha lushaka lwa linwalwa (vhurendi) na tshirendo	-U sumbedza u pfesesa na u sengulusa thoho nga ndila yone -Phindulo ndi yo faredzaho zwidodombedzwa zwi khagala -Mbuno dzi pfadzaho dzo nekedzwa, naho dziwe dzadzo dzi songo tou tikedzwa u swika heneffho -U pfesesa ha lushaka lwa linwalwa (vhurendi) na tshirendo	-Tsenguluso i fushaho/ linganelaho ya thoho -Hu na dziiwe mbuno dzavhudi dzi tikedzaho thoho -Naho dziiwe dza mbuno dzo tikedzwa, hu di vha na vhutanzi vhu sa tendiseihio -U pfesesa ha mutheo ha lushaka lwa linwalwa (vhurendi) na tshirendo	-Tsenguluso ya thoho i sa fushi -Hu na tshaedzo khulwane ya mbuno dzi tikedzaho thoho -Kupfesesele kwa fhasi kwa lushaka lwa linwalwa (vhurendi) na tshirendo	-A hu na u pfesesa ha thoho -A hu na thikhedzo u bva kha tshirendo -Mugudi ha na ndivho ya lushaka lwa linwalwa (vhurendi) na tshirendo
MARAGA DZA 6					
TSHIVHUMBEO NA LUAMBO	4	3	2	1	0 – 1
Tshivhumbeo, thevhekano i pfadzaho na kuñekedzelwe kwa mafhungo Luambo, thouni na tshitaila two shumiswaho kha maanea/phindulo ndapfu	-Tshivhumbeo tsho lunzhedzanaho tshothe -Mbuno dzo lundwa tshidele nahone dza bvedezwa zwi khagala tshothe -Luambo, tshitaela, na thouni two vhibva, zwi a tokonya, nahone two lulama -A hu na vhukhakhi vhu vonalaho ha girama, mupeleto na zwiga zwa u vhala	-Tshivhumbeo tshi re khagala na mbuno dzi tevhelelanaho lu pfadzaho -Thevhekano ya mbuno i a pfadza -Luambo, thouni na tshitaela vhunzhi two lulama	-Hu di vha na vhuiwe vhukhakhi ha tshivhumbeo -Maanea/Phindulo i shaedza thevhekano yo fhaeaho ya kupfesesele na ndunzhendunzhe -Luambo lwo faredz vhukhakhi vhu si gathi, thouni na tshitaela hunzhi two tea	-Tshivhumbeo tsho pulaniwa lwo khakheah -Mbuno a dzo ngo dzudzanywa lu pfadzaho -Vhukhakhi ha luambo vhu khagala -Thouni na tshitaila a two ngo tea	-Tshivhumbeo tsho khakheah tshothe -Vhukhakhi vhunzhisa ha luambo na tshitaila
MARAGA 4					

PFESESANI: Arali mugudi a sa dzhiela nthia zwi re ngomu lwa tshothe na u ri madzuloni azwo a riwala maanea, kha avhelwe maraga dza 0 kha zwothe, zwi re ngomu na tshivhumbeo na luambo.

KHETHEKANYO YA B NA C: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA A LITHERETSHA – PHINDULO NDAPFU: NGANEA NA DIRAMA NA FOLOKUŁOO [MARAGA: 25]

Khritheria	Vhukoni ha n̄thesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/ho linganelaho/vhu fushaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
ZWI RE NGOMU	12–15	9–11	6–8	4–5	0–3
Tsenguluso ya thoho Tshidziki tsha mafhuno/u khwathisedza nga vhułanzi na kupfesesele kwa tshibveledzwa MARAGA 15	-Phindulo ya mathakhethakheni/n̄thesa: 14–15 Phindulo ya mathakheni/n̄tha: 12–13 -Tsenguluso yo nwelelaho ya thoho -Mbuno dzo angalalaho dzi gobolaho; hu na khwathisedzo yo dziaho u bva kha tshibveledzwa -U pfesesa ha n̄thesa ha lushaka lwa liñwalwa na tshibveledzwa	-U sumbedza u pfesesa na u sengulusa thoho nga ndila yone -Phindulo ndi yo faredzaho zwidodombedzwa zwi khagala -Mbuno dziñe dzi pfadzaho dzo nekedzwa, naho dziñe dzadzo dzi songo tou tikedzwa u swika henehfo -Hu na vhułanzi ha u pfesesa lushaka lwa liñwalwa na tshibveledzwa	-U pfesesa thoho lwo linganelaho/hu songo godombelaho; a si zwithe zwitälusi zwo dodombedzwaho -Hu na dziñe mbuno dzi tikedzaho thoho -Maiwe makumedzwa o tikedzwa, fhedzi vhułanzi a vhu tendisei tshifhinga tshothe -U pfesesa liiwalo na tshibveledzwa hu songo fhelelaho	-U pfesesa thoho lwa u tou phuphuledza; a hu tou vha na zwinwe zwitälusi zwo senguluswaho nga vhudalo -Mbuno thukhu dzi tikedza thoho -Makumedzwa a tshimbilelanaho ndi matukutuku -U pfesesa hutuku ha liñwalwa na tshibveledzwa	-U pfesesa hutukutuku ha thoho -Ndingedzo yo rembedaho/i songo khwathaho ya u fhindula mbudziso -Makumedzwa ha tendisei na kathihi -Mugudi ha na ndivho ya lushaka lwa liñwalwa kana tshibveledzwa
TSHIVHUMBEO NA LUAMBO	8–10	6–7	4–5	2–3	0–1
Tshivhumbeo, thevhekano i pfadzaho na kunekedzelwe kwa mafhuno Luambo, thouni na tshitaila zwo shumiswaho kha maanea/phindulo ndapfu MARAGA 10	-Tshivhumbeo tsho lunzhedzana tshothe -Marangaphanda na magumo ndi zwa n̄thesa -Makumedzwa o vhekanywa zwavhudi nahone a bveledzwa zwi khagala -Luambo, tshitaela, na thouni zwo vhibva, zwi a Łokonya, nahone zwo lulama	-Tshivhumbeo tshi re khagala na makumedzwa a tevhelelanaho lu pfadzaho -Marangaphanda na magumo na dziñe phara zwo dzudzanywa nga ndila yo faranaho -U tevhekana hu pfadzaho ha makumedzwa -Luambo, thouni na tshitaela hunzhi zwo lulama	-Hu na vhuriwe vhułanzi ha tshivhumbeo -U pfadza na ndunzhendunzhe zwi di vha hone, fhedzi zwo faredza vhukhakhi -Hu na vhukhakhi vhu vhonala ha luambo; thouni na tshitaila hunzhi zwo tea -Phara hunzhi dzo lulama	-Tshivhumbeo tsho pulaniwa nga ndila yo khakheaho -Makumedzwa ho ngo vhekanywa nga ndila i pfadzaho -Vhukhakhi ha luambo vhu khagala -Thouni na tshitaela a zwo ngo tea -Phara dzo khakhea	-U shaea ha tshivhumbeo tsho pulaniwaho zwi khakhisa thevhekano ya likumedzwa -Vhukhakhi ha luambo na tshitaila zwi itisa uri phindulo iyi i kundelwe u swikelela -Thouni na tshitaela a zwo ngo tea -Phara dzo khakhea